


NSEMMISA ENE MMUAEE

HEBRIFOO OFA II

 Mepe se edikan meda mo mu biara ase se monyaa nkransɛm no na “mobɔɔ mpaɛɛ maa meyere no.” Na ɔyare paa, ɔyare paa. Na yɛnnim deɛ etee, na yɛnnim deɛ eresie, na eyɛ efɛɛ a ano ye den na ɔtɔɔ piti ne sa, na huraaɛ a ebɛye oha ne nnum, na ese se ye de asukokyea kuntu kyekyere no. Enti . . . nanso ne ho ye seesei. Huraaɛ no nyinaa kɔ, na ne ho ye. Enti wayɛ mmere, ne mu duro no wahwere bɛye nkariboɔ du, me susu saa. Onni . . . Anadwo yi ɔmenea n’aduane a edikan efiri Kwasiada no. Na enti na ɔyare paa, na ye de yɛn ho too Awurade so de maa no, na Ode no afa mu. Afei yɛpɛ se yeka kyere mo se monkɔso ara mmɔ mpaɛɛ se ɔbesane anya n’ahooden bio.

³⁰⁴ Na afei, nnawɔtwe ereba yi awieɛ no, eyɛ Awurade pɛ a, ese se me kɔ Miami. M’adamfo panin, Onuabarima Bosworth, ɔreko Fie, na w’adi bɛye mfirmhyia oha seesei. Na ɔfɛɛ me, ɔkaa se, “Onuabarima Branham, bra behwe me preko pɛ, mepe se meka biribi kyere wo ansana mekɔ.” Na ono . . . Eyɛ, me susu se ɔpɛ se ɔbɔ mpaɛɛ ma me, na ɔde ne nsa gu me so ansa na wako, mo nim.

³⁰⁵ Na me—mewɔ anidasoɔ se metumi de me nna aba awieɛ wɔ animuonyam mu te se F. F. Bosworth. Nnipa a menim won nyinaa wɔ ewiase mu no, onipa biara a mahyia no pen wɔ ewiase no, menhyiaa onipa bi a na mewɔ ɔpɛ se mɛye se ono, te se F.F. Bosworth; se—se ɔsofoɔ, deɛ merekyere. Mentee da se onipa baako, ewiase, baabiara, aka asem baako afa F.F. Bosworth ho gyese deɛ eyɛ pɛpɛpɛ biribiara mu “a Kristoni,” ena biribiara “a onuabarima paa.”

³⁰⁶ “Yedi ntetemu a egya anammɔn wɔ bere anwea no mu wɔ yakyi.” Oye onuabarima nwanwasoɔ, na wanyini yie paa seesei, waben oha. Enti ono—ɔreko Fie, ne nyinaa ne no, na ɔka kyereɛ me. Na onim se ɔreko, na ɔretwen keke. Okaa se ne nkwa bere mu dɛɛde paa no ye seesei ara bere a ɔretwen, nanso ɔkaa se ɔbehunu se ɔreko.

³⁰⁷ Me kaa se, “Ese se me kɔ Michigan nnawɔtwe yei mu, Onuabarima Bosworth.”

³⁰⁸ Na ɔkaa se, “Eyɛ, enkyere pii, Onuabarima Branham, Merentumi nkyere pii. Mereye mmere aberɛ nyinaa.”

³⁰⁹ Enti wayɛ adamfoɔ pii ama me, se ɔrenko ho. Afei, se ese se mefa ewiem ba a, me—mefa ewiem asane na ebia masane makyi Kwasiada anadwo; se enye saa a, eyɛ, enneɛ na ese se me ka kaar, na ebema me akyere kakra.

310 Na mommō mpaee ma Onuabarima Bosworth. Mommō mpaee se Onyankopōn . . . na se Ɖfa ɔpanin akəkora no a, se Ɖbesoma ogya teaseenam na wafa no akō soro, hwe. Medō no, waye te se papa ama me.

311 Akəkora foforō . . . ɔno ne Onuabarima Seward. Me—me bene nkəkora kakra, me—medō wɔn. Na akəkora Onuabarima Seward, ɔkō daae te saa ara, nso. Ewō mu se, Onuabarima Seward na ɔnye akəkora te se, mensusu saa, se Onuabarima Bosworth.

312 Na mommō mpaee ma Onuabarima Bosworth. Biribiara nnye ɔkyee wɔ beaee hɔ, nanso eye—eye . . . Ɖhia mo mpaee, mmom enye hwee mma biribiara gyese ɔno . . . se Onyankopōn bema no akō wɔ asomdwoee mu.

313 Afei . . . Na afei yee se yekae, nso, se ɔkyena, se eye Awurade pe a, yebesie yen nnamfonom no mu baako a ɔfiri asafō yi mu, Onuabarima Sol Coates. Waba ha mmerē pii, waye adwuma wɔ baabi a wɔmane nkrataa mfirmhyia pii. Na ɔwuiē wɔ Asraafō adadafō no Ayaresabea anadwo bi. Onuabarima Cox ne me kō hɔ kōhwee no, na ɔwɔ . . . ewō fam paa. Na ɔkō fie seesei, se Kristoni. Na ese se yesie no firi Coot Ayieyō Fie ɔkyena awia dɔnnko, Onuabarima Neville ne me. Neville Adwontofō mmiensa no beto dwom; na yebekye ɔsom no mu, Onuabarima Neville ne me. Eno ye, na mennim bere a yeyee nhyehyee no, na esiane Meda nti. Na enti, afei, nayie beye ɔkyena awia dɔnnko, wɔ Coot Ayieyō Fie.

314 Na afei, nnɔn mmienu no, Efiada, Owura Wheeler. Na yefre no Pod Wheeler; ɔye a, me were afiri kakra dee ɔye . . . Na, mo nim, me—me hunuu no wɔ krataa mu na me nnim dee ɔye, kōsi se me hwehwee mu. Na ɔye yen yɔnko mfirmhyia pii, na—na wafiri mu. Na ɔte asafō no anim ha pee, adano anadwo no, na merebɔ mmɔden se menya no na waba asɔre. Anadwo bi, beye nnawɔtwe mmiensa a abesene korɔ no, ɔgyinaa hɔ pee, na merebɔ mmɔden se mehye no nkuran na waba asɔre. Efiri se, mensusu se na ɔkō asɔre anaase na ɔwɔ gyidie bi mu te saa, nanso na ɔwɔ abarimaa bi a ɔye Baptisni ɔsenkafo. Nanso na ɔnni gyidie biara mu sedee me nim no, na ɔkō fie seesei a ɔrekohyia Onyankopōn. Enti eno beye Efiada awia nnɔn mmienu wɔ Coot Ayieyō Fie. Na nso, Onuabarima Neville ene wɔn beto dwom, na wɔ saa ayie no ase hɔ.

315 Na enti, se mo mu biara a mope se mokō ɔsom no, eno beye ɔkyena nnɔn mmienu, anaase, ɔkyena dɔnnko. Me susu se eno ye nokore. Enye saa, onuabarima? Na nnɔn mmienu, ɔfoforō no. Eye nokore saa? Nnɔn mmienu, wɔ Coots Ayieyō Fie.

316 Na afei, Kwasiada anɔpa . . . Memeneda na ebeye kasafidie so asenka no. Na Onuabarima Neville ebia ɔbema mo ahunu, saa bere no, dee . . . se yebetumi anya ayaresa som Kwasiada anadwo no a, anaase bere ben na yebesane aba yakyi se mefa wiem kō—kō

Florida kɔhwe Onuabarima Bosworth a. Me nnim senea metwe me ho afiri ne ho, ɔye adamfoɔ dada paa. Na ebia eye yen mmere a edi akyire se yerehyia, se, Awurade ma ho kwan, wɔ asase yi so a. Na ɔno . . . Me nnim se ebia metumi afiri ne ho akɔ seesei ara anaase mentumi; na mempe se metwe me ho afiri ne nkyen, nanso, mo nim senea etee, wowɔ nnooma foforo a ese se woye.

317 Afei asem baako bi wɔ ho a mepɛ se me ka wɔ ha bere a dodoo pii nni ho, na nnipa a woye me nnamfonom.

318 Eye me anigye se mahunu Onuabaa Smith wɔ ho. Bere a ɛdikan a mahu no wɔ bere tenten. Wo ho te sen Onuabaa Smith? Afe baako, me, me gyedi se bere a edi akyire a me hunuu wo. . . [Onuabaa Smith kasa—Ɔs.] Wɔ Benton Harbor, mewɔ anidasoo se meduru ho bere bi. Saa ye. Megye di se bere a edi akyire a mehunu wo, na eye ayie ase wɔ Louisville. Na mekae Onuabaa Smith yie. Senea yen. . . Na anka mefa no wɔ trok mu bere a yereko asore no. Na koal tar dada bi sensene akyire na bambɔ dadeɛ no rebɔ soro ne fam, na awɔ wɔ mu; na me, me nan baako te abɔnten. Oh, me! Nnooma pii na akosoo ɛfiri saa bere no, Onuabaa Smith. Aane, owura. Eye, yeda Awurade ase de ma saa nkae ahodoɔ a esomboɔ no, na yedaso ara do No.

319 Adeɛ baako bi, ebeye obi nwanwa, anadwo bi. . . Na merekasa kyere Onuabarima Fleeman wɔ kwan yi so. Na etɔdabi a obi kaa se, “Ɔsom no ba awieɛ pe a, edeen na ema Onuabarima Branham firi ho na akɔ?”

320 Deɛ etee nie, me yere nko ara. Wohu? Na se meye se merekasa a, mekasa anadwo no fa, na obaa no wɔ ho, ɔno nko ara na ete ho bere dodoo no. Na eno nti na meye no ntem firi ho, na m’asane aba ne nkyen, mo ahu, anadwo bere no; ɛfiri se merekasa a, mekasa kyere paa. Mekasa akyere *woi* donhwere baako ne fa. Merentumi mfa wo ho nkɔ na menka se, “Wo ho te sen anadwo yi? Wo ho te sen? Wo ho te sen?” Menye saa. Megyina ho na mekasa; na obi akasa afa biribi ho, na afei magyina ho donhwere. Mohu? Na eno nti na, obaa no tena ho na ɔretwen ene deɛ ekaho. Na eno nti na ete saa. Na mempe se mo dwene se eye se na mempe se me hyia me nnamfonom na mekyea won nsam, na yekyere yen ayɔnkofa ene deɛ ekeka ho, mmom na eye asem a ete saa nko ara.

321 Enti, seesei, obiara mmɔ mpaee mma ayarefoɔ ene won a wɔwɔ amaneɛ mu.

322 Na Owurayere Harvey wɔ saa ɔhaw no nyinaa mu, ne ho reye no den. Aane, owura. Na me nhunu. . . Me. . . Afei ebia ebeye, senea me nim no, obi, dokota bi wɔ ha. Na se mafom wɔ saa apa yi so a, Onyankopɔn mfa nkye me. Nanso me gyedi se Onyankopɔn de asodie no beto adakotafoɔ no so wɔ deɛ wɔde yee obaa no. Me—me gyedi se woye ɔyarefoɔ oprehan, megye nnuro di. Nokoreni, megye di. Me susu se Onyankopɔn somaa won baa ha beboaa yen, sedee Ɔsomaa afidie ho nimdefoɔ maa kaa ne deɛ ekaho. Nanso saa obaa ketewa no, dokota no gyaa no ho, ena okaa se, “Kokoram

aye no mma, na biribiara nni ho a obetumi aye.” Maame kumaa no a owo mmofra kakra.

323 Mekoo ne nkyen, na me booo mmøden kyerekyere mu kyere ne senea enam mpaebø so. . . Na—na oye ababaawa, obewo aduonu-nnum. Na senea Onyankorøn saa n’abofra kumaa yadee, wofree no “abofra nwanwani no” wo mmofra ayaresabea seesei, firi adwene mu yadee mu. Na tebea bone bi mu na abofra kumaa no—no wo mu, na Awurade saa no yadee ehø ara. Wøn, adakotafø no, antumi ante ase. Me koo Owurayere Harvey nkyen, na me kaa se, “Afei, Owurayere Harvey, adakotafø no apo wo ana?”

324 “Aane, owura. Eye. . .”

325 Na ne kunu kaa se, “Aane, biribiara nni ho a wobetumi aye, kokoram aye no mma koraa.”

326 Me kaa se, “Eye, afei dee yere se yeye ne se, yegyegye Onyankorøn die, se Onyankorøn be. . . besa wo yadee.” Na me kaa se, “Senea ebeye nie, kokoram no remfiri ho seesei ara; nanso se yebø mpaee a, enne kokoram no nkwa no befiri ho. Ebeba se wobeyare kakra dee, na—na” me kaa se “woho betø wo ehø ara.” Na me kaa se, “Afei nna kakra akyi no wobeyare paa asene kane no.” Mmom me kaa se, “Ese se wo de wo gyidie tia kokoram no.” Me kaa se, “Se kokoram no tena ase a, wo bewu. Se kokoram no wu a, wo betena ase.” Na me kaa se, “Afei yebebø mpaee.”

327 Na yebø mpaee, na megyina adanse biara a mehunue so, Onyankorøn de ne nsa kaa obaa no nnipadua. Na ntem ara onyaa ahønden, økoo so kohunuu me maame, obaa no besraa borønno no so, (bere a na owo saa amanehunu no mu) na onni yea biara. Na afei beye nna mmiensa akhiri no ohyee ase se oreyare bio.

328 Na afei wobehunu se kuro no kaa se wøn “wobetua dokota no ka, se adakotafø no beye no orehan a.”

329 Na afei se maye mfomsoo a, Onyankorøn mfa nkye me. Nanso wofaa saa maame ababaawa no, woyee “atwaboa” firii ne mu. Wofaa no koo ho, na woyii ne yamadee no firii ne yafunu mu, ene biribiara. Na woyii baanu no dwonsø ena yafunu mu adeye no, na wøde puee ne mfe mu. Na odaa orehan pono no so dønhwere nkron ne biribi. Oyarehwefø no kaa se, “Etese nankwase dan, baabi a wøtoo ne yamadee petee no, na wøde røba a eye obaa nokosua ena røba droben ahodo.” Eno ye pefee, nanso eye nokore. Ena røba yamadee na nnooma te saa, na wogyaa obaa no ho saa ara, maame kumaa no. Meka se, wo me nsusue mu no, saa adakotafø no di awudie ho fø.

330 Obaa no kakerere wøn se, økaa se, “Onuabarima Branham boo mpaee maa me.” Na økaa se, “Yeregye adi se yen kokoram no. . . se kokoram no awu.”

331 Økaa se, “Mewø asem bi ma wo, ‘Wo kokoram no te ase.’”

332 Ɛbeye den na ɔbetumi akyere? Na ɛwɔ ɛmu hɔ, x-ray biara ntumi nkyere. Kokoram ye a . . . Worentumi mfa x-ray so nkyere kokoram, ɔno ara ye honam, worentumi nhunu. Adeɛ baako pe na ɛse se wɔye, wɔbetwa ako ɔbaa no mu na watwitwa ne mu asinasini. Ne nyinaa ne no. Afei se na ɛye maame ketewa bi a, Mema no asɔ ne gyidie ahwe wɔ Onyankopɔn mu se anka wɔbeye “atwaboa” afiri obi te saa mu. Afei se me—se mafom a, se me—se mewɔ adwene a entene a, mepe se Onyankopɔn de me bɔne kye me, mo ahu. Ɛfiri se mempe se mobɛdwene se mengye oprehan nni anaase mengye adɔkotafoɔ nni ene nnoɔma. Ne nyinaa ye. Nanso me susu se ɛse se wonim deɛ woreye ansana wo awura nnipa mu, ɛnye se wode wɔn beye nsɔhwe te saa. Ɛye nokore. Na afei, se etee no, ɔrentumi ntena ase. Ne nyinaa ne no. Se ɔtena ase a, ebeye anwanwadeɛ keɛɛ baako a aba pen. Bere a ɔbaa no hwɛ fam na ɔhunuu se ne yamadeɛ no wɔ ɛfa baako, na ne saa no reye biribi wɔ ɛfa ha no, ɔfirii mu te sei, ɔwui . . . Aden, na ɛnye biribi . . . adeɛ hiani ketewa no wui. Na ɔye maame a wadi beye aduonu-mmieniu anaase aduonu-nnum a ɔwɔ mmɔfra nketewa mmiensa anaase nnan a ɔretete wɔn. Biribi a ɛye mmɔbo paa a mate wɔ m’abrabo mu pen. Me kaa se, “Madwene mu no, dɔkota no di fɔ se . . .” Se ɔfaa saa ɔbaa no de no yeɛ sɔhwe dea a, ɛfiri se kuroɔpɔn no na ɛbetua ho ka, ennee na eno ye mfomsɔɔ, ense se wɔma ho kwan.

333 [Onuabarima bi bisa se Onyankopɔn betumi de ɔbaa no asane aba nkwamu—Ɔs.] Ɛye, meka kyere wo, onuabarima, ɛnye biribi a ɛrentumi nye hɔ. Na ɛnye—ɛnye . . . Ɛye—ɛbetumi aye hɔ, na ɛbetumi asi nso. Ɛfiri se me nim ɔbarima bi a na ne nsa atwa, ɛwɔ California (mo nyinaa modi akyire wɔ krataa mu), wɔboɔ mpaɛ maa no, na saa nsa no nni hɔ besi ha, na ɛnyinii ara kɔsii se nsateaa no betuatuaa so; ɛfa batwe no, ɛfa bakɔn no, ɛfa nsa no, ɛna nsa pɔ no afanu no wɔ nsateaa no so, mo hu. Ɛwɔ ɔno, megyedi se, ɔno *Herald of Faith* mu bosome biara. Mpo se ɔyi ne nsa pue te sei a, ɛkyere wɔ baabi a ne nsa no twaaɛ no, baabi a ɛfifiriie no. Bosome biara senea ɛba, ebeye afe baako.

334 [Onuabarima no kasa bio—Ɔs.] Aane, ɛye nokore. Me gyedi . . . Ɛye—ɛye—ɛye adeɛ a entaa nsi, hwe, ɛye biribi a entaa nsi. Preko wɔ bere bi mu na me tee bie. Afei, me ne Onuabarima Bosworth, ɔboɔ mpaɛ maa ɔbaa bi anadwo bi. Na menyaa baako wɔ me nhyiamu no ase. Nanso Onuabarima Bosworth deɛ eho ara; me deɛ no eyee kakra na eyeeɛ.

335 Ɔboɔ mpaɛ maa ɔbaa bi . . . Afei, me kenkanee ɔbaa no adanseɛ. Ɔnyaa kokoram, na ɔnni ɛhwene biara; na adidi ne hwene afiri hɔ. Na adeɛ kyeeɛ no na ɔbaa no anya hwene. Afei, me nim yei . . . Afei, eno ye Onuabarima Bosworth, ɛwɔ ne nwoma a wɔfre no *Kristo Ɔyaresafoɔ No* mu, Me gyedi, anaase, *Deɛ Ɔde Anigyee Ba No*, baako. Afei, ɛwɔ ɔbaa no adanseɛ mu, ene ne din ne nakyiri kwan. Na ɔwɔ ayɔnkofɔɔ ne adɔkotafoɔ ɛna biribiara a wɔkyere se, esiie.

336 Afei, wɔ Little Rock, Arkansas, anadwo baako bi wɔ dan mu, meɔ mpaɛ wɔ hɔ . . . ɛnye Little Rock, mmom Jonesboro. Na meɔ mpaɛ . . . Me kaa sɛ, “Meretena kɔsi sɛ meɔ mpaɛ ama onipa a ɔtwa toɔ.” Menyaa adekyɛ ne anadwo nnwɔtwe wɔ apa no so, hwɛ. Na afei . . . na dan no mu na ɔbaa bi baa hɔ, na ɔde ne duku aye sei, na me susu sɛ na ɔresu. Na me kaa sɛ . . . Oh, me susu sɛ na abɔ nnɔn mmieniu anaase mmiensa anɔpa no, Me kaa sɛ, “Nsu, onuabaa, Onyankopɔn ne ɔyaresafɔɔ no.”

337 ɔkaa sɛ, “ɛnye sɛ meresu, Onuabarima Branham.” ɔyi firii hɔ; na ɔnni hwene biara, hwɛ. Na adɔkɔtafɔɔ no aka sɛ . . . Kokoram no adidi akɔto kasɛ fitaa no wɔ ne . . . na ɛyi kyere. Na me bɔɔ mpaɛ maa no, na me bisaa Awurade sɛ ɔnsa no yadeɛ.

338 Na beyɛ nnawɔtwe nnan anaase nnum firi hɔ no, na mewɔ Texarkana. Na owura bi a wasiesie ne ho kama bi te hɔ, ɔkaa sɛ, “Metumi ne wo akasa kakra, Onuabarima Branham?”

339 Berɛ a ɔduruu apa no so pɛ, wɔn a wɔkyerɛ kwan no mu baako pɛ sɛ ɔbɛma no aye komm. Me kaa sɛ, “ɛye, momma yenhwɛ.”

340 ɔkaa sɛ, “Wo hunu saa awuraa kumaa yi?”

341 Me kaa sɛ, “Daabi, me nhu no.”

342 ɔkaa sɛ, “Sɛ wohwɛ saa mfonini yi a wobɛhu no.” Na ɔtɔre mmoa ase wɔ—wɔ Texarkana, na ɔye ne maame a wanya ɛhwene foforɔ-koraa, a ne bɔbɛa te sɛ ɔfoforɔ no.

343 Afei ɛno kyere sɛ Onyankopɔn . . . Mahunu sɛ aye hɔ. Afei, Onyankopɔn betumi aye saa ama Owurayere kumaa Harvey. Na meɔ mpaɛ sɛ ɔnye saa, ma mmɔborɔni kumaa no ɛfiri sɛ ɔpe sɛ ɔtena nkwa mu.

344 Onuabarima Tony, na wowɔ biribi bisa anaa?

[Onuabarima Tony bɔ amanɛɛ fa ayaresa ho—ɔs.] ɛye nokorɛ.

Amen. Amen. Aane, saa ye, nso. Aane, ɔbeyɛ, ɔye ɔyaresafɔɔ.

[Onuabarima bi kasa kyere Onuabarima Branham—ɔs.] Aane. Aane. Aane, onuabarima. Amen. Nokorɛ. Aane.

345 Nokorɛ me . . . ɛye, me wɔ anidasɔ sɛ Onyankopɔn bɛsane de ama wo, ɔba, wobɛtumi afa no akɔ akyire na wakyere no. ɛno ye pɛpɛpɛ. ɛye adanseɛ ma Onyankopɔn animuonyam, bɔ mpaɛ sɛ Onyankopɔn beyɛ. Oh, ɔno—ɔno . . . Sɛ ɔye Nyankopɔn Tumfɔɔ deɛ a, ɔbetumi aye nnoɔma nyinaa. Sɛ ɔrentumi nye, adeɛ nyinaa a, ɔnye Nyankopɔn Tumfɔɔ.

346 Biribi wɔ hɔ a ɛmaa yen yeɛ deɛ yetɛɛ yi, wɔ kwan a yetɛɛ yi so, anaase anka yɛbɛnya a—a etire te sɛ anomaa, anaase biribi te saa, sɛ na Onyansafɔɔ bi nni hɔ a ɔde adeɛ titiriw bi a ɛhia bɛma yen mu biara a, de aye odum kɛsɛɛ, dua tenten, abɛ dua, na—na ɔde nsonsonoeɛ ato wɔn ntam deɛ—deɛ wɔtɛɛ. Wanye yen amma . . . ebinom nwi, na ebinom ntakra, na ebinom wedɛɛ, sɛ

wo . . . Hwɛ, ɛyɛ—ɛyɛ Onyansafoɔ bi na ɔtae ɛno akyi, ɔno—ɔno na ɔhwɛsoɔ. Ɛfiri sɛ Ɔkura adeɛ nyinaa wɔ Ne nsam. Na me nim sɛ Ɔtumi yɛ adeɛ nyinaa. Na yɛbɛbɔ mpaɛɛ ama saa, yɛbɛbɔ mpaɛɛ.

347 [Onuabarima bi kasa kyere Onuabarima Branham—Ɔs.]
Nokore. Yɛwɔ . . .

348 [Onuabaa Snyder ka sɛ, “Onuabarima Billy, ma me kwan.”—
Ɔs.] Aane, maame, ne nyinaa yɛ, kɔ so. [Onuabaa Snyder bɔ
amanɛɛ sɛ ɔnyaa ayaresa bere a Onuabarima Branham bɔ
mpaɛɛ maa no wɔ Kwasiada a ɛtwaa mu no.] Amen. Wonim, mabɔ
mmɔden asusu ho, Onuabaa Snyder, bere bi a na me gyina ha wɔ
saa ngosra no ase no, me susuu sɛ . . . Me ka kyere Onuabarima
Cox, Me kaa sɛ, “Meremmɔ mmɔden nye saa nhunumu nhyiamu
no bio wɔ asɔrefie ha.” Oh, wo nnim senea saa bonsam no tohyɛ
me so wɔ dunsini no ho, onuabaa. Senea—senea ɔyɛ no! Wo nim,
woreka kyere me fa saa nhunumu no ho.

349 Na ɛha no, mehunu sɛ Owurayere Wood nuabaa a ɔwɔ ha
yi . . . Me nhunu wɔn nkurɔfoɔ biara da. Na wɔn mu dodoɔ no
nyaa ayaresa saa bere no, na obiara . . . Adɛn, mo nim, ɛyɛ saa
nnipa no mu nkyemu dodoɔ no na wɔnyaa ayaresa. Na akyire
yi no . . . Ade nwanwa seesei no: ne nuabaa, Me ne no adidi
anadwo baako bi, bɛyɛ nnawɔtwe mmien ansana ɛno, . . . Oh,
ɛyɛ akyirikyiri wɔ Kentucky mmepɔ no mu, na me—me nim sɛ
ɔwɔ ɛnne te sɛ Owurayere Wood, na ɛnye hann pii wɔ dan no
mu. Na manyɛ aso amma ɔbaa no biara da, na me, kasa kyere
ne kunu no pii, ɔbaa no wiee anwummɛ aduane no. Na yɛpuee
na yetenaa ase na yedidiɛ; na yesane baa mu, me kasa kyere
ne kunu no, ɔsɔreeɛ na ɔpueɛi. Na Onyankopɔn a Ɔyɛ me nokore
Temuafoɔ no nim (bere a me gyina asenka pono yi ho) menhunu
saa ɔbaa no da.

350 Na afei ayaresa som no baa awieɛ akyi no, me frɛɛ nnipa baa
afɔrebukyia no anim sɛ wɔbɛsakyera wɔn adwene. Na ɔbaa no
de ahomasoɔ atia Saa; na ɔbaa no sakyeraa n’adwene na ɔde ne
bra maa Kristo, ɔmaa ne nsa so sɛ ɔde ne bra rema Kristo, na
ɔresu. Ngosra no nyinaa afiri hɔ akyiri no, merɛfrɛ nnipa aba
afɔrebukyia no anim, ɛna deɛ ɛkaho no. Na afei me danee me ho,
na anisoadehunu bi nie, na me hunuu ne nuabarima; a na ɔyɛ
onuabaa, na woi yɛ ne nuabaa, na wɔbom.

351 Na me susuu sɛ na ɛyɛ Charlie yere, ɛfiri sɛ na menim bere
a mete didipono no ho da bi no, fam hɔ wɔ—wɔ Charlie fie . . .
Ne yere kumaa no, na ɔyɛ biribi kumaa bi, Awurade kyere me
ɔhaw a na ɔwɔ mu. Na ɛfiri saa dɔn no ara mu, Awurade de ne
nsa kaa ne nnipadua no, a ɔte ne didipono ho seesei. Tony, baabi
a na yɛwɔ no, fam hɔ, yɛkɔɔ mpuro ahayɔ. Na Awurade de ne
nsa kaa ne nnipadua no na ɔyii saa adeɛ yi nyinaa a na ɛsɛ sɛ
ɔde hyɛ . . . wɔ ne nkwa a aka no, ɛfirii ne ho; na ɔte hɔ. Na ɔbaa
kumaa no didi wɔ ɛpono foforo no ano, nanso ɛnne, ɔbaa no ba,
na ɔde n’akonwa ba mu, na ɔdidi wɔ me nkyɛn. Na ɔbaa no nnim

dee na ɔreyɛ. Ne kunu te *sei*, ɛna Onuabarima Banks te hɔ, ɛna yerekasa. Na ɔbaa no baae, na ɔfaa n'akonwa, na ɔtenaa ha wɔ me nkyɛn. Na ɛyɛ botaaɛ bi nti, Awurade kyerɛɛ me anisoadehunu bi wɔ hɔ pɛɛ. Na me frɛɛ ne kunu firii hɔ, ɛfiri sɛ na ɛyɛ mmaa haw, me firii aseɛ kaa deɛ ɛsiɛ no kyerɛɛ no. Ɔkaa sɛ, “Onuabarima Branham, saa kwan no ara so na ɛsiɛ, te saa pɛpɛpɛ.” Na ɛhɔ ɔka kyerɛɛ no, na Awurade saa ɔbaa no yadeɛ. Ne nyinaa yɛ.

³⁵² Na afei ɔsom no baa awiɛɛ anadwo foforɔ no akyi no, na saa onuabaa foforɔ no, me hunuu saa aberantɛɛ Charles yi ɛna saa ɔbaa yi a wɔbom. Me susu sɛ, “Ɖbɛyɛ ne yere; nanso ne yere tiri nwi ye kɔkɔ, na yei ye ɔbaa a ne tiri nwi ye-tuntum.” Na me hyɛɛ no nso anisoadehunu no twe kɔɔ ntweaso wɔ ha. Na ɔbaa no te hɔ repera n'ani so na Awurade yii anisoadehunu kyerɛɛɛ akyire yi a ɔbaa no . . . afɔrebukya anim frɛ no . . . akyire yi a mpaɛbɔ nhyiamu no baa awiɛɛ no, ayarefoɔ no ayaresa no, na wafɛ nnipa aba afɔrebukya no anim no, na Onyankopɔn twɛnee kɔsii sɛ ɔbaa no sakyeraa n'adwene na ɔde ne nkwa maa No na afei ɔdaneɛ ne ho saa no yadeɛ. Na ɔbaa no nyaa . . . ne haw no maa no honhɔnee mfirinhyia pii. Na wako fam paa, ɛne biribiara, kɔsi sɛ ne nan pomponoɛ baabi a ne nyinaa atwe afiri ne ho (awuduro no) afiri ne nipadua mu. Ne ho ye kyɛne sɛdɛɛ na ɔtɛ mfirinhyia pii ni, hwe. Na sɛnea Awurade nam N'adom nwanwasoɔ so ayɛ saa! Me susu sɛ ɛno fa asem no ho; ɛnte saa, Onuabaa Wood? Na sɛnea Ɖyɛ no! Akyire yi . . . Ɖdeɛn na wo ka? [Onuabaa Wood ka sɛ, “Ɖhwereɛ bɛyɛ nkariboɔ nson nnawɔtwe a ɛtwaa mu no.”—Ɖs.] Nkariboɔ nson wɔ nnawɔtwe. Oh, Ɖyɛ Onyankopɔn, ɔnyɛ Ɖno?

³⁵³ Afei, mɛka akyerɛ mo, deɛ nti me ka kyerɛɛ Onuabarima Neville no . . . Me susu sɛ ebia na ɔwɔ nkransɛm de ma anadwo yi. Ɔkaa sɛ, “Daabi,” ɔnni bi. Na mewɔ nsemmsa kakra bi wɔ ha a ɛkaa akyire, Me nyaa atenka sɛ ɛyɛ nhyɛ ma me sɛ mɛba fam ha na mema saa nsemmsa yinom ho mmuaɛɛ. Afei me wɔ mmienu anaasɛ mmiɛnsa ka ho a ebia merennya no anadwo yi.

³⁵⁴ Mepɛ sɛ mekyɛɛ mo sɛ ɔsɛnkani bi na ɔde ebi baasɛ. Onuabarima Neville, anaasɛ, Beeler na ɔde brɛɛ me. [Onuabarima Branham ma nsemmsa nnawɔtwe a ɛdidisoɔ yi mmuaɛɛ ɛwɔ Ɖfa III, sɛ nsemmsa 67 kɔsi 74—Ɖs.]

Ɖdeɛn na aboɔ no gynahɔ ma wɔ Adiyisɛm 21:19 ɛne 20?

Kyerɛ atasefoɔ baannan a wɔwɔ Adiyisɛm 5 no mu . . .
Ɖrekyɛɛ 6; ɛnyɛ Adiyisɛm 5, ɛyɛ 6, me susu saa.

Na hwanom ne mpanimfoɔ aduonu-nnan no?

Ɖdeɛn na ahoma kɔkɔ no a ɛwɔ Gyɛnesis 38 no kyerɛ?

Ɖhe na akyyɛdeɛ ahodoɔ no wɔde bɛkɔ ɛfa adansefoɔ baanu no wuo ho, Adiyisɛm 11?

Ɖhefa na ahotefoɔ no bɛwɔ mfirinhyia-mpem ahennie no akyi? Na nipadua bɛn na wɔbɛnya?

Sɛn na yeɔɔbu abɔfoɔ atɛn?

Nwi ben na abɔfoɔ no a wɔwɔ Korintofɔɔ a Ɛdikan no benya?

355 Mɛkasa afa ebi a eye papa no ho, eno ne deɛ eye papa no. Ebia merennuru wɔn so anadwo yi, nanso sɛ eye Awurade pɛ a, Mɛbɔ mmɔden sɛ mɛduru wɔn so bere a edi hɔ a yɛbɛba eno so.

356 Mewɔ deɛ eye papa wɔ ha anadwo yi; enti yɛbɛbɔ mpaɛɛ seesei na yabisa Awurade sɛ ɔmmao yɛn, na yɛnkɔ so pɛɛ wɔ, oh, simma aduasa-nnum, aduannan a ɛdisoɔ yi.

357 Afei, nhyira Ɔsoro Agya, eye yɛn anisoɔ de ma Wo wɔ deɛ W'ayɛ ama yɛn nyinaa. Na, oh, eye nwanwa paa sɛnea W'adom tene ba yɛn so. Meredwene ho afei, adano anadwo no, ɛna saa madamfo kumaa no, oh, na ɔyare paa, na Wo baa tebea no mu. Ne huraaɛ no firii aseɛ tutui firi saa dɔn no ara, na wafiri mu koraa seesei. Meda W'ase. Na ɔno. . . mɛbɔ mpaɛɛ sɛ Wo bɛka obiara a wabisa adeɛ ho anadwo yi. Na kakraa bi na yɛnim, gyese eba yɛn ara fie, deɛ ɛkyerɛ, mpaɛɛ ketewa bi. O Nyankopɔn, ɛdeɛn. . . sɛnea—sɛnea Wo bɛyɛ kann fa. Wɔ saa dɔn no mu bere a dɔkɔta bi bɛfiri hɔ, na waka sɛ, “Me nnim, menhunuu biribiara a ɛreyɛ adwuma te saa da,” na afei Awurade Yesu asiane wɔ beaɛ hɔ.

358 O Nyankopɔn, Wo ye kann ankasa ma yɛn, na yɛn ani agye paa ma saa. Yɛbɔ mpaɛɛ sɛ Wo de yɛn nyinaa aniha akwan, ɛne yɛn nkwasea akwan bɛkyɛ yɛn. Na, oh, kae yɛn, Awurade, sɛ yɛyɛ nnipa honam a ɛwɔ esum wiase, esum wiase ɛne bɔne ɛne basabasayɛ. Na yɛrehwɛ nkatanimu mu, sɛdeɛ na ɛtɛɛ no, a akata yɛn anim, na yɛhunu nko ara na yɛnim sɛdeɛ yɛyɛ no honam mu ha. Mmom da bi bere a saa nkatanimu no bɛfiri hɔ no, yɛbɛhwɛ Wo animu ne animu na yahunu sɛdeɛ wohu yɛn. Eno ne da a yɛn kɔn dɔ.

359 Yɛbɔ mpaɛɛ Agya, afei, sɛ Wo bɛboaa yɛn bere a yɛrebɔ mmɔden de Onyankopɔn Asem no ama nnipa no, sɛdeɛ wɔn abisadeɛ tee. Yi nyarewa nyinaa firi yɛn so. Yɛhia Wo, Awurade. Na yɛbɔ mpaɛɛ sɛ Wobɛyɛ ama yɛn. Ma W'ahummɔborɔ mmra yɛn so, ɛfiri sɛ yɛbisa no wɔ Yesu Din mu. Amen.

360 Afei, sɛ wɔrema nsemmisa ho mmuaɛɛ no, ɛnye me na meyeɛ papa paa wɔ ɔman no mu, mo nim. Nanso mɛma mmuaɛɛ sɛdeɛ me nimdeɛ papa paa tɛɛ.

361 Baako no a me firii aseɛ adano anadwo no nie, na ɛsɛ sɛ me gyae:

60. “Wɔnam Honhom baako so na wɔabɔ yɛn nyinaa asu kɔ Kristo nipadua no mu.” (Mo nyinaa mokae sɛ na eno ne asemmisa a na me wɔ soɔ. Afei eno na yɛhu no, sɛdeɛ ɛtɛɛ no, ɛwɔ Korintofɔɔ a Ɛdikan 12). . . **Wɔ bere no a yɛyɛ. . . yɛnya awoɔ foforɔ no a, yei kɔ so. Eye yei. . . Yei ne Honhom Kronkron mu Asubɔ no, anaasɛ asubɔ bi wɔ hɔ akyire yi, anaasɛ eye sɛ wɛrehyɛ mma?**

362 Afei, asemmisa bi wɔ hɔ, na yɛbetumi aseɛ yɛn bere a aka no wɔ saa baako no so, ɛne anadwo yi ɛne ɔkyena anadwo ɛne deɛ

ekēka ho. Ɛbɛso . . . ɛbɛ—ɛbɛfa na aka Twerɛ Kronkron no nyinaa abom. Ɛsɛ sɛ Twerɛsɛm biara ɛne Twerɛsɛm foforɔ biara kabom yie wɔ Twerɛ Kronkron no mu.

³⁶³ Nanso merebɔ mmɔden mayɛ no tiawa, pefee sɛdɛɛ me nim sɛ meye no, daabi; sɛ wo gye Awurade Yesu Kristo di a, ɛnnɛɛ na wanya awo foforɔ no. Sɛ wo gye Awurade di a, wo nsa ka nsusuiɛ foforɔ, abrabɔ foforɔ, nanso ɛnye Honhom Kronkron mu Asubɔ no. Mohu? Wo wɔ awoɔ foforɔ no berɛ a wo gyedie no, wanya Daa Nkwa. Ɛye Onyankopɔn akyɛdɛɛ a ɔde maa wɔɔ a wo nam adom tumi so regye akyɛdɛɛ a Onyankopɔn de rema wɔɔ. “Ɔno—ɔno dɛɛ ɔtie Me Nsɛm na ɔgye Dɛɛ ɔsomaɛ Me no die no, ɔwɔ Daa Nkwa.” Ɔwɔ daa Nkwa; ɛno ne awoɔ foforɔ no, wo asakyera, ɛkyerɛ sɛ wo “adane wo ho.”

³⁶⁴ Mmom Honhom Kronkron mu Asubɔ no de wo hyɛ Kristo nnipadua no mu, wo hyɛ ɔsom akyɛdɛɛ ahodoɔ no ase. Ɛmma wo nye Kristoni biara nkyɛne so, ɛde wo kɔhyɛ akyɛdɛɛ ahodoɔ nipadua no ase. Mohu? “Afei, wɔnam Honhom baako so” (Korintofoɔ a Ɛdikan 12) “wɔabɔ yen nyinaa asu kɔ nipadua baako mu. Afei,” Paulo ka sɛ, “akyɛdɛɛ ahodoɔ wɔ hɔ, na ɛwɔ saa nipadua yi mu no yɛ honhom mu akyɛdɛɛ nkron.” Na wɔ saa nipadua yi mu no . . . Ɛsɛ sɛ wɔbɔ wo asu kɔ nipadua no mu sɛ wo benya saa akyɛdɛɛ yinom mu baako. Wɔde nipadua no na ɛba.

³⁶⁵ Nanso, seesei, sɛdɛɛ wanya Daa Nkwa ɛne sɛ woyɛ Kristoni no, wo yɛ Kristoni berɛ a wo gyedie. Afei, ɛno nye ase-gyedini, ɛno yɛ nokorɛ gyedie wɔ Awurade Yesu mu na gye No to mu sɛ wo ara w’Agyenkwa; wawo wo foforɔ wɔ hɔ ara, na wanya Daa Nkwa. Onyankopɔn ba wo mu.

³⁶⁶ Afei monhwɛ, Daa Nkwa; Yesu kaa sɛ, “Dɛɛ ɔtie Me Nsɛm na ɔgye Dɛɛ ɔsomaɛ Me no die no, ɔwɔ Daa Nkwa, na ɔremma atemmuo mu na watwa mu afiri owuo mu kɔ Nkwa mu.” Woyɛ abɔdɛɛ foforɔ ɛhɔ ara. Afei na Paulo ahya saa nkurɔfoɔ no bi, wɔ Asomafoɔ no nnwuma 19. Na wɔwɔ ɔsenkani bi wɔ hɔ a na ɔye mmaramimfoɔ a wasakyera a ne din de Apolo. Na Apolo yɛ onipa kɛsɛɛ wɔ Twerɛnsɛm no mu, na ɔnam Twerɛnsɛm no so rekyerɛ sɛ Yesu ne Kristo no. Mohu?

³⁶⁷ Afei monhwɛ. Apolo, ɔnam Asem no mu, na ɔnam Asem no so rekyerɛ sɛ. “Gyidie nam asem no tie so na ɛba, Asem no tie so. Dɛɛ ɔtie M’Asem no, na ɔgye Dɛɛ ɔsomaɛ Me no die no, ɔwɔ daa nkwa.” Mo ate aseɛ? Apolo, ɔnam Asem no so, na ɔrekyerɛ. Na yeyinom yɛ Akristofoɔ, na wɔyɛ akyidifoɔ, asuafoɔ. Na Apolo nam Asem no so rekyerɛ sɛ, na Yesu ne Kristo no. Na wɔwɔ anigyɛɛ kɛsɛɛ na wɔgyɛɛ Asem no, nso na wɔnim Yohane asubɔ nko ara.

³⁶⁸ Na berɛ a Paulo faa Efeso atifi fam no, ɔhunu saa asuafoɔ yinom na ɔkaa sɛ, “Mogyɛ diiɛ no *monyaa* Honhom Kronkron anaa?” Mohu?

³⁶⁹ Afei, sɛ wo gyedi a, Yesu kaa sɛ, “Wo wɔ Daa Nkwa.” Ɛno ne awoɔ foforɔ no. Ɛno yɛ wo nsakyeraɛɛ, woressa. Nanso Honhom

Kronkron mu Asubɔ no ye Onyankopɔn tumi a wabɔ wo asu kɔ mu na wohye saa honhomu akyɛdeɛ ahodoɔ nkron no ase se emfa wo mu nye adwuma; te se, asenka, asem pakafɔ, asomafɔ, ahwɛfɔ, adiyifɔ, . . . na nipadua no akyɛdeɛ no nyinaa ba yei mu, bere a wabɔ wo asu kɔ saa nipadua yi mu no. Na ɛno . . . ɛmma wo nye Kristoni dodoodo, ɛde wo resi gyanberɛ bi wɔ baabi a wobeyɛ honhom a woressom wɔ Onyankopɔn teasefɔ no Asafo mu. Afei mo ahunu? Mohu?

³⁷⁰ Afei asemmisa no ye . . . Momma yɛma mmuaɛɛ mmaako mmaako, nsemmisa mmiensa na ɛwɔ hɔ.

“Wɔnam Honhom baako so na wabɔ yen nyinaa asu kɔ Kristo nipadua no mu.”

Ɛno ye nokorɛ, Korintofɔ a Ɛdikan 12 bɛma mmuaɛɛ ama ɛno. Ne nyinaa ye.

Saa bere no a yensa ka awɔɔ foforɔ no, yei kɔ so anaa? Ɛye saa berɛ no anaa?

³⁷¹ Ɛno ne deɛ wɔpɛ se wɔhunu, aane . . . “Wɔnam Honhom baako so . . .” Daabi. Daabi. “Wɔnam Honhom baako so na wabɔ yen nyinaa asu kɔ nipadua baako mu.” Hwɛ, ɛno nye bere a awɔɔ foforɔ no firi aseɛ, awɔɔ foforɔ no firi aseɛ bere a wo gye Awurade Yesu *die* no.

³⁷² Afei hwɛ, biribiara nni hɔ a . . . adeɛ baako mpo nni hɔ . . . Afei montie. Ɛdeɛn na wobɛtumi ayɛ aka gyɛdie ho? Ɛdeɛn bio na wobɛtumi ayɛ? Ɛdeɛn na wobɛtumi ayɛ afa ho asene se wobegye adie? Ka biribi baako a wobɛtumi ayɛ kyɛrɛ me. Adeɛ baako mpo nni hɔ a wobɛtumi ayɛ asene se wobegye No adie. Afei, se biribi ba sene se wo gyɛdie a, ɛnye wo ara ankasa wo dwumadie, ɛye Nyankopɔn dwumadie. Ne saa nti . . .

³⁷³ Afei se ye ka se saa bere a wo . . . Mmere bebree na mahu, mmere pii, nnipa gye tom se “kasa foforɔ ka ɛye adanseɛ a ɛdikan” fa Honhom Kronkron ho. Na ɛtɔdabi a wɔwoso nnipa no, anaase wɔboro wɔn na wɔbobo wɔn, reka se, “Monka. Monka. Monka. Monka.” Mo nim, ti asemfua bi mu mpre pii, “Ka. Ka. Ka.” Hwɛ, ɛye biribi a wo ara na woreye. Na—na—na ɛnye . . . ɛnye . . . ɛye—ɛnye biribiara. Wobɛtumi anya tekyerema sakasaka. Wobɛtumi anya a—a nnoɔma pii, ɛne nkateɛ pii. Mmom se biribi ba firi wo ara wo gyɛdie akyi a, ɛse se ɛye Ɔsoro akyɛdeɛ a ɛfiri Nyankopɔn a ɔde ama wɔ. Wohunu?

³⁷⁴ “Na wɔnam Honhom baako so na wabɔ yen nyinaa asu kɔ nipadua baako mu.” Ɛye nokorɛ, hwɛ. Honhom Kronkron mu Asubɔ no ye dwumadie sononko firi awɔɔ foforɔ no ho. Ɔbaako ye awɔɔ, ɔbaako ye asubɔ. Ɔbaako de Daa Nkwa bre wo, ɔfoforɔ no ma wo tumi. Ɛna tumi kɔ Daa Nkwa mu, hwɛ, de ye adwuma. Afei mo anya anaa? Ɛye. Ne nyinaa ye.

³⁷⁵ Afei ɔfoforɔ wɔ ha, deɛ ɛtɔso mmienu aba, deɛ ɛye paa a menyaa wɔn saa anadwo no:

61. Ehefa na na Yesu Honhom wɔ nna mmiensa no a na Ne nipadua wɔ eɖa no mu no? Ehefa na na Ne Honhom wɔ?

³⁷⁶ Afei, Ne honhom, sɛ wobɛdi Twerɛnsɛm no akɔi a, . . . eyɛ, yɛbɛtumi de baabi pii aba. Nanso, eyɛ me nwanwa, hwan na ɔkura Twerɛ Kronkron? Onuabarima Stricker, wanya Twerɛ Kronkron anaa? Ne nyinaa yɛ. Onuabarima Neville, wo nyaa baako? Momma me Nnwom 16:10. Na hwan bio? Onuabaa Wood, wo anya Twerɛ Kronkron wɔ hɔ? Eyɛ, Onuabarima Stricker, (ne nyinaa yɛ, ɛmu baako), wo mame Asomafoɔ no nnwuma 2:27, Asomafoɔ no nnwuma 2:27.

³⁷⁷ Na afei, baabi a ɛdikan no, berɛ a Yesu wuiɛ no . . . Sɛ wo wu a, wo nipadua wu. Asemfua *owuo* kyere sɛ “tete mu,” sɛ wone wadɔfoɔ redi ntete mu. Nanso eha ɔkaa yei, wɔ ɔhoteni Yohane, ti 11 no, “Deɛ ɔte . . .” Enye . . . Mɛpa mo kyew; ɛno wɔ ɔhoteni Yohane 5:24, “Deɛ ɔtie Me Nsɛm no wɔ Daa Nkwa.”

³⁷⁸ Yesu ka kyereɛ Marta sɛ, deɛ ɔbɛhyiaa No no, . . . ɔkaa sɛ, “Sɛ anka Wo wo ha a, anka me nuabarima no anwu. Nanso mpo seesei ara, biribiara a Wo bɛbisa Onyankopɔn no, Onyankopɔn de bɛma Wo.”

³⁷⁹ ɔkaa sɛ, “Me ne Owusɔrɛɛ no ɛne Nkwa.” Wohu? “Deɛ ɔgye Me die no, sɛ wawu mpo a, ɔbɛtena ase; na obiara a ɔte aseɛ na ɔgye Me die no, ɔrenwu da.”

³⁸⁰ Afei—afei, yen mu fa bi wɔ hɔ a ɛrenwuo. Na sɛdeɛ mafa Twerɛnsɛm kwan so no, biribiara a ɛwɔ mfitiaseɛ no wɔ awieɛ. Eyɛ nnoɔma a ɛnni mfitiaseɛ no, na ɛnni awieɛ. Ne saa nti sɛ yɛgye Kristo to mu a, Onyankopɔn, yɛbɛyɛ Onyankopɔn mmamarima ɛne mmammaa, na yen Nkwa nni awieɛ sɛdeɛ Nyankopɔn Nkwa nni awieɛ no; yɛwɔ Daa.

³⁸¹ Afei, asemfua *daa* no, yasua biribi wɔ ho. Asemfua *daa* no yɛ “berɛ kakra,” berɛ kakra *ɛna* (nkabomdeɛ) berɛ kakra. Na yehunuu wɔ ha sɛ ɛwɔ—ɛwɔ awieɛ, te sɛ amanɛɛ biara no, ne yadeɛ biara, ne awerɛhoɔ nyinaa, ne asotwe nyinaa, ne amanehunukrom ankasa wɔ awieɛ.

³⁸² Nanso Daa Nkwa nni awieɛ, ɛfiri sɛ ɛnni mfitiaseɛ biara. ɛrentumi nwu da ɛfiri sɛ wanwo No da. Na ɔnni nna mfitiaseɛ, ɔnni berɛ awieɛ. Afei, ɛkwan baako pɛ a yɛbɛtumi atena ase Daa, eyɛ sɛ yɛrenya biribi a eyɛ Oniawieɛ. Na Onyankopɔn yɛ; ansana biribiara bɛwɔ hɔ no, na eyɛ Onyankopɔn. Na Onyankopɔn nni mfitiaseɛ anaase awieɛ da.

³⁸³ Na Onyankopɔn yɛ saa Honhom keɛsɛ yi. Yɛfa Ne mfonini te sɛ—sɛ ahosuo nson a ɛwɔ nyankotɔn mu a ɛkata . . . Nyankotɔn no bɛkata asase ani paa sɛ ammɔ asase so a. Eyɛ nsuo keke a ɛwɔ asase kɔntɔnkrɔn mu, deɛ eyɛ ne no. Nanso, afei, sɛdeɛ Onyankopɔn yɛ Oniawieɛ no, na ɔye Pɛ no: ɔɔɔ a ɛwie pɛ, asomdwoɛ a ɛwie pɛ, anigyɛɛ a ɛwie pɛ, abotɔyam a ɛwie pɛ. Saa ahonhom nson no nyinaa (sɛdeɛ yɛwɔ no Adiyisɛm mu no),

wɔpueei; na wɔyɛ Onyankopɔn, na eyɛ pɛyɛ. Biribiara a aka biara ɛno akyi no eyɛ biribi a wɔdaneɛ no firii ɛno mu.

³⁸⁴ Afei kwan baako pɛ a yɛɛtumi asane aba pɛyɛ mu, ne sɛ yasane de ɛno aba akwire (pɛyɛ, a ɛne Onyankopɔn). Afei na yaba pɛyɛ mu, afei na yanya Daa Nkwa; ɛnni awiɛɛ, anaase ɛnni—ɛnni biribiara, eyɛ daa Oniawieɛ Nkwa.

³⁸⁵ Afei ɔrekasa fa ɔkra no ho . . . honhom no. Na yen mu ɔhoteni nipadua no yɛde to damena mu, eyɛ saa nipadua yi. Na nipadua no . . . Deɛ ɛdikan no, bere a Onyankopɔn, Logos no a ɔfirii Onyankopɔn mu no . . .

³⁸⁶ Anaase, sɛdeɛ makɔ mu no, Katolikfoɔ no frɛ No, “Onyankopɔn ba no a Oniawieɛ.” Deɛ, sɛdeɛ madikan aka no, asem no mpo nteaseɛ nni mu. Hwɛ, ɔba a Oniawieɛ ntumi nwo hɔ, ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ ɔba nya mfitiasɛɛ. Na enti na Yesu wɔ mfitiasɛɛ, Onyankopɔn nni mfitiasɛɛ. Mohu? Nanso na ɔba no yɛ ɔno . . . ɛnyɛ ɔba a Oniawieɛ, nanso ɔba no a na ɔne Agya no wɔ hɔ mfitiasɛɛ no na ɔyɛ Logos no a ɔfirii Onyankopɔn mu no.

³⁸⁷ Na eyɛ Onyankopɔn honhom nipadua na ɛpueɛ. Honam tebea no a na ɛnni aniwa te sɛ deɛ wo hunu; aniwa a ɛkyɛn soɔ. ɛnni aso a wode te asem, mmom deɛ ɛte asem kyɛn soɔ. Hwɛ, Na eyɛ honhom nipadua, na, nyankontɔn yi nyinaa brɛɛ ne ho ase wo a—a honhom nipadua mu. Mose hunuu No bere a ɔtwaam ɔbotan no mu te saa. ɔhunuu nakyi no, ɔkaa sɛ, “Eyɛɛ te sɛ onipa.”

³⁸⁸ Abraham hunuu No bere a ɔbaa onipa honam mu na ɔwee nam, ɔnomm nufusuo, ɔdii sɛdeɛ. Abraham hunuu No bere a ɔwuraa mu, na afei ɛhɔ ara ɔfirii hɔ kɔɛɛ. Yɛhunuu sɛ yen nipadua no wɔyɛ firii nnoɔma dunsia a ɛfiri asase mu, wɔka boom. Na Onyankopɔn de wɔn bɔɔ mu, na ɔde Abɔfoɔ mmieniu hyɛ saa nipadua yi mu; Abɔfoɔ a wɔgyinaa hɔ na wɔkasaeɛ. Na Abɔfoɔ no yɛ mmarima prɛko . . . na wɔ saa bere no.

³⁸⁹ Afei monhyɛ no nso, yɛhunu sɛ, Hwan na na ɔyɛ Melkisedek gyɛsɛ Onyankopɔn No ara! Na ɛrentumi nye obi foforo, ɛfiri sɛ na ɔyɛ Salem Hene a eyɛ Yerusalem. Na ɔnni agya anaase maame; na ɔrentumi nye Yesu, ɛfiri sɛ na ɔwo agya ɛne maame. Na ɔnni nna mfitiasɛɛ, nkwa awiɛɛ biara nni hɔ; ɔbaako pɛ na ɔwo saa, ɔno ne Onyankopɔn. Na eyɛ Onyankopɔn a ɔte ha wɔ honhom nipadua mu. Wahu? Monhyɛ no nso, Salem Hene.

³⁹⁰ Afei, Onyankopɔn atena bere no mu, ɔnam Ne nkurofoɔ mu. Na eyɛ Onyankopɔn na na ɔwo Dawid mu, ɛno na ɛmaa no tenaa bepɔ no so, na sɛ ɔhene a w’apo no no, na ɔsui. Saa Honhom koro no ara na wɔyii no adi wɔ Yesu Dawid Ba no mu, Deɛ wɔpoo no wɔ Yerusalem no na ɔsui.

³⁹¹ Yosef, wɔtɔnn no gyɛɛ nwetɛbena aduasa, ne nuammarima tanee no, na ne papa dɔ no, na ɔtenaa Farao nsa nifa, na onipa biara rentumi mma gyɛsɛ . . . ɔnam Yosef so na ɔbaaeɛ, na wɔhyɛnɛe totorobento na kotodwe nyinaa kotoo Yosef: Kristo

nsesoo a ewie pe ye. Eno ne Kristo Honhom a na ete saa mmарima no mu. Mohu?

³⁹² Afei, afei eha bere a Yesu wuie no, na eye Onyankopon a wada ne ho adi wo honam mu. Onyankopon beyee nnipa. Wo agyee mmara no mu no, kwan baako pe a na onipa betumi agye Israel agyapadee a na ayera no, na ese se oye obusuani. Na ese se oye onua busuani. Rut Nwoma no kyerekyere mu fefee; na ese se oye obusuani. Enti na ese se Onyankopon ne nnipa beye abusuafo, sedge ebeye a nnipa betumi ne Onyankopon aye abusuafo. Mohu?

³⁹³ Owɔ honhom bi wo ne mu, onipa wo bere a wawo no, efiri se eye abodee honhom. Eye wiase honhom, eye honhom bi ewiase yi—yi nyame. Ofiri Adam mu keke.

³⁹⁴ Dua wo ne nsesoo. Nwira wo ne nsesoo. Mmoa wo won nsesoo. Nnipa wo won nsesoo. Wofri-abodee kann no mu. Mote ase?

³⁹⁵ Afei, afei se wɔwo onipa a, wɔde ewiase yi honhom na awo no. Eno nti na ese se wɔwo no foforo. Efiri se saa honhom yi firi papa ne maame nyinsɛn mu na eba, a na eno ne obarima ne obaa nhyiamu nyinsɛn, na eye nokware se ɔrentumi ntena ase daa. Enti ese se wɔwo no foforo. Na ansana obetumi aye saa no, na ese se Onyankopon ba fam na obɔ kwan ma wɔwo no foforo; efiri se na onni kwan biara se ɔde gye ne ho, na onni anidasoo. Wanye . . . onni anidasoo, onni Onyankopon, onni Kristo, owɔ wiase, wayera na ɔkɔ. Ono—ono . . . biribiara nni ho a obetumi aye de agye ne ho nkwa. Ono . . . obiara . . . Ema ho se na oye ɔsofo panin, se na oye bishop a, se na oye pope a, dee na oye biara no, ɔdi fo se onipa a adi so no.

³⁹⁶ Enti, na ese se eye Obaako a na onni fo no, na oye. Na Obaako pe a na onni fo no na eye Onyankopon No ara. Na ese se Onyankopon ba fam na obeye onipa (na Obaa Kristo tebea mu) na ɔto owuo ano borɔ no sekye, na oyi owuo ano borɔ no, na agye yen, se yen . . . ennam yen nnwuma so anaase ennam yen papaye so (yenni bi), mmom enam N'adom so, na wagyeye yen nkwa. Afei yen nsa ka Ne Nkwa ko saa nipadua a ewuo yi mu, na afei yeye Onyankopon mmamarima ene mmammaa, na yɛnya Daa Nkwa wo yen mu. Yeye Onyankopon mmamarima ene mmammaa. Ne saa nti, Yesu, a ɔtease no . . .

³⁹⁷ Na onipa biara, emfa ho senea oye obonefo anaa senea oye papa, bere a ese se oye . . . se ofiri saa asase yi soa, onwui. Owɔ baabi foforo. Nanso owɔ nkwa a ebeyera, akyire yi a watwe naso wo amanehunukrom wo ne nwuma ho, ono . . . nanso saa nkwa no ese se etwa. Daa Nkwa baako pe na ewo ho.

³⁹⁸ Afei, yafa eno mu. Se onipa betumi aye ɔdeboneyeni na wɔatwe naso daa a . . . Worentumi ntwe naso daa gyese owɔ Daa Nkwa. Se owɔ Daa Nkwa a, na owɔ nkwagyee. Mohu? Enti Daa Nkwa baako pe na ewo ho, na eno ne Zoe no, “Onyankopon Nkwa.” Na ɔrentumi nsee.

399 Mmom adebɔneyefoɔ no wɔ baabi retwen wɔ—wɔ (amanehunuu mu) agye wɔn atemmuo (sɛ wɔbɛbu wɔn aten wɔ nwuma a wɔyɛɛ no wɔ nipadua no mu) wɔ da a ɛdi akyire no. Afei, nanso yen . . . Nnipa binom bɔne di wɔn anim, ebinom ɛdi wɔn akyi.

400 Afei sɛ yɛpaemu ka yen bɔne a, Ɖyɛ teneeni sɛ ɔde yen bɔne kye yen, eno nti yɛremma Nyankopɔn atemmuo mu da. Mo ahunu? Monhwɛ, Romafoɔ 8:1, “Afoɔbuo biara nni hɔ de ma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu.” Wɔn a wɔwɔ Kristo MU. Wɔn a watwa mu afiri owuo mu kɔ Nkwa mu; hwɛ, yenni afoɔbuo biara na yɛwɔ Kristo Yesu mu. “Wɔn a wɔnnante honam mu, na mmom Honhom no mu.” Mohu? “Deɛ ɔtie Me Nsem no, ɔgye Deɛ ɔsoma Me no die no, ɔwɔ Daa Nkwa.”

401 Na sɛ wagye me ato mu wɔ Kristo mu a, na Kristo faa m’atemmuo mu a, na megyee Ne mpata too mu maa me bɔne a, ɛbɛyɛ den na Onyankopɔn bɛbu me aten? Ɖbuu me aten, bɛrɛ a Ɖbuu Kristo aten no. Afei manya faahodie afiri atemmuo mu. “Afei sɛ me hunu Mogyɔ no a, mesiane mo ho.” Mohu?

402 Mmom, afei, ɔdebɔneyeni nte saa. Ɖkɔ baabi a amanehunuu wɔ. Na yenim sɛ eno yɛ nokorɛ. Ɖdebɔneyeni te ase. Ɖwɔ baabi a amanehunuu wɔ. Ɖwɔ baabi a ɔnnim . . . Eno ne sɛnea saa ahonhomufoɔ yi ɛna samanfrɛfoɔ no wɔfrɛ saa nkurɔfoɔ a wɔawuwuo no ahonhom, ahotɛ bi ne aseresem tantan bi ne nnoɔma a wɔyɛ, sɛ wonhunuu bi da a. Ne nyinaa ye. Adɛn? Wɔnnye . . .

403 Monhwɛ saa Awuraa Piper yi, ansana me nsem no kɔɔ *Anwanwadeɛ a ɛfiri Donny Morton No*. Dodoɔ sɛn na mokenkaneɛ saa asem no? Aane, mo mu bebreɛ yɛɛɛ, nokorɛ. Na ɛwɔ *Reader’s Digest* mu. Mohyɛɛ no nso? Ansana eno no, Awuraa Piper pueɛi, honhomuni kɛsɛɛ a ewiase anya pɛn. Krataafa dummienu na wɔde ama ne nsem no. Na mfirmhyia aduonnum ni . . . Wɔwɔ no wɔ ewiase nyinaa, ɛna abɔdeɛ mu nyansape adanseɛ ɛna biribiara, sɛ “ɔbaa no ne awufoɔ kasa, na nnipa no asɔrɛ.” Edeɛn? Wɔmmɔ Onyankopɔn din bɛrɛ baako, adwensakyera biara nni hɔ, Nyankoma ayaresa biara nni hɔ, biribiara nni Ho, hwɛ.

404 Adeɛ baako pɛ a na ɛtɛɛ, na saa nkurɔfoɔ no wɔka sɛ, “Yohane, wo nnim me anaa? Me ne George a na mewɔ beaɛɛ *bi*, na meyɛɛ *sɛɛ-ɛne-sɛɛ* ɛna *sɛɛ-ɛne-sɛɛ*. Mokaɛ saa beaɛɛ no a yɛ kɔɔɛ na yɛyɛ yei?” Hwɛ, eno ne deɛ wɔnim nyinaa. Wɔafiri hɔ. Wɔatwam afiri . . . Wɔyɛ—hwɛ nkaɛɛ gyɛsɛ atemmuo.

405 Baabi a dua no akyɛa korɔ no, saa kwan no ara so na ɛbuo. Na tebea no a wowu mu no . . . Eno nti na meye sononko sɛ merebɔ mpaɛɛ mma owufoɔ no, hwɛ, ɔdima mpaebɔ anaasɛ—anaasɛ ahotɛfoɔ ayɔnkofa ɛne deɛ ɛkɛka ho. Ɛrentumi nyɛ saa, sɛdeɛ Onyankopɔn Asem tɛɛ no. Ɛnyɛ ade papa biara sɛ wobɔ mpaɛɛ ma obiara akyire yia wawuo. Wɔawie. Wɔyɛ . . . wɔwɔ . . .

Wɔatra santene a ɛda ahummɔborɔ ɛne atemmuo ntam no. Eye sɛ wɔbaa ahummɔborɔ mu, anaase wɔfirii ahummɔborɔ ho. Yesu kaa saa, wɔ Ɔhoteni Mateo ti 16, Ɔno—Ɔno—Ɔno ɔkyerɛkyerɛ; Marko ti 16, me gyedi sɛ eye saa. Ɖdefɔ no ɛna Lasaro; obiara ntumi ntra saa eku yi, na wɔentra da! Wo na wowɔ hɔ no. Wohunu? Enti ɛno ara ne no.

⁴⁰⁶ Afei, nanso berɛ a Kristo wuɛ no, na ɛsɛ sɛ biribiara di adanseɛ sɛ na Ɔno ne Kristo no. Afei momma yenka mo asemmisa no so. Deɛ ɛdikan no, nsoromma no anhyeren, owia no katɔɛ, bosome no amma ne hann, asase no kesuu naboɔ wɔ Ne wuo mu. Na Ɔko kɔkaa asem no kyerɛ akra a na wɔwɔ afiase, a wɔn ansakyera wɔ Noa nna no abodwokyerɛ no mu. Ɔno, na ɛsɛ sɛ wɔhu no. Monhwɛ ɛno! Na sɛ ɔdebɔneyeni bi wɔ ha anadwo yi a, dwene ɛno ho simma kakra. Da bi saa Asemɔpa yi a wɔreka na woretie no seesei no, ɛsɛ sɛ wo di Ho adanseɛ. Baabi no wo bebu nkotodwe, ɛmfa ho ne deɛ wo yɛ. Ebia ɛbeyɛ mfinrinhya mpem du ɛfiri ɛnne, ebia na ɛnye kɔsi sɛ . . . wɔ anɔpa no. Berɛ biara a ɛte saa no, wobekoto baabi, na wobete saa Asemɔpa korɔ yi ara sɛ wɔreka kyere wo bio.

⁴⁰⁷ Ɖfiri sɛ akɔyire yi a saa akra no a na wɔwɔ afiase no, na wɔn ansakyera berɛ a Henok ne wɔn nyinaa kaa asem no, ne Noa . . . ɛne Onyankopɔn abodwokyerɛ no mu, te sɛ deɛ ɛteɛ seesei, yeretwen sɛ saa berɛ no beba no. Na Noa ne Henok ne wɔn nyinaa kaa asem no, na saa nkurɔfɔ no sereɛ na wɔgoroo wɔn ho no. Na wɔwɔ afiase hɔ, na Yesu kɔɛ na ɔkɔkaa asem no kyerɛ akra a na wɔwɔ afiase no. Ɖdii adanseɛ! Ɖsoro dii adanseɛ sɛ na Ɖyɛ, asase no dii adanseɛ sɛ na Ɖyɛ, amanehunukrom dii adanseɛ sɛ na Ɖyɛ!

⁴⁰⁸ Twerɛ Kronkron no kaa sɛ ɔno . . . Dawid, mfinrinhya pii a abesene korɔ no, wɔ Nnwom mu no . . . Ne nyinaa yɛ, Onuabarima, wo kenkan Nnwom no, sɛ wobɛ wɔ hɔ a. Nnwom 16:10. [Onuabarima Neville kenkan Twerɛsem no—Ɖs.]

[Ɖfiri sɛ wɔrennya me kra wɔ asamando; nanso wɔremma wo Hoteni No nhunu porɔɛ.]

⁴⁰⁹ Kenkan adekorɔ no ara, onuabarima, wɔ baabi a Petro kaa asem no, wɔ Asomafoɔ no nnwuma, ti a ɛtɔso 2 no, nyiyimu 27 no. [Onuabarima Stricker kenkan Twerɛsem no—Ɖs.]

[Ɖfiri sɛ wɔrennya me kra wɔ asamando, nanso wɔremma wo kronkronni No nhunu porɔɛ.]

⁴¹⁰ Kenkan nyiyimu mmienu wɔ ne soro, onuabarima, sɛdeɛ wo betumi anya nyinasoɔ no.

[Na Dawid kaa Ne ho asem sɛ, Mehunuu Awurade no m'anim daa, ɛfiri sɛ ɔwɔ me nifa, na manhinhim.]

[Yei nti m'akoma tɔɔ me yam, na me tekyerema ho saneɛ no; na bio nso me honam nso beda anidasoɔ mu:]

[*Ɛfiri se worennya me kra asamando, nanso woremma wo Kronkronni No nhunu porɔɛ.*]

411 Monkenkan nyiyimu a ɛdisoƆ no seesei.

[*Wokyereɛ me nkwa akwan; wode w'anim beɓa abotɔyam amee me.*]

412 Aane, monhyɛ no nso. Afei, m'adamfo Yehowa Adanseni, mepɛ se me bisa wo fa saa ho. Wohu? Sɛ asamando ye beaɛ a, Hades, Seol, sɛdeɛ wopɛ se wofrɛ no biara, sɛ ɛno bewie damena no a, ɛnneɛ adɛn nti na Ɔkaa sɛ, “Merennya Me kra asamando, ɛna Meremma Wo Kronkronni No nhunu porɔɛ”? Na ɛno nso ɛ? Wohu?

413 Ɛha na Ne nipadua no, wɔ damena no mu; na Ne kra wɔ amanehunukrom, na ɔreka asem no, ɔtease! Ɛno nso ɛ? Na ɔwɔ Ne honhom nipadua mu bio. Na ne kra wɔ fam hɔ ɔne saa nkurɔfoƆ no a na wɔwɔ honhom nipadua mu no nso. Na ɔredi adanseɛ kyere wɔn, sɛ wɔn “ansakyera wɔ abodwokyere no mu.”

414 Ɔno . . . Wɔ nsem foforoƆ mu no, Ɖbɔɔ pono no mu. Na bere a ɛpono no bueeɛ se, na saa akra no nyinaa a wɔsakyeraa wɔn adwene no, Ɔkaa sɛ, “Mene ɔbaa no Aseni no. Mene Ɖbaako no a Henok ɛha . . .” Wɔ Paradise no, baabi foforoƆ. Mommma saa beaɛɛ mmiensa yi mpa mo ho, afei: adebɔneyɛfoƆ beaɛɛ, ateneneefoƆ beaɛɛ, ɛna amanehukrom ankasa. Mohu?

415 Ɛte sɛ nyamentasa a ɛwɔ Ɖsoro, te sɛ: Agya, Ɖba, ɛne Honhom Kronkron. Te sɛ aboa no nyamentasa: odiyifoƆ torofoƆ no, aboa no, ɛna ɔno—ɛna aboa no agyiraɛ no. Ɛna ɛno nyinaa, monkae, ne nyinaa wɔ nyamentasa mu. Nyamentasa ye baako, ewie pɛ. Baako ye pɛye. Wowie pɛ, baako wɔ mmiensa mu: ɔkra, nipadua, ɛne honhom; nsuo, mogya, ɛne ntini. Hwɛ, deɛ na wo tɛɛ biara, ɛsɛ se wo nya mmiensa na woaye obi a wowie pɛ. Fa glass a ɛwɔ ntweaso—mmiensa na fa owia si so, wo nya nyankontɔn a ɛwie pɛ. Hwɛ, biribiara, ɛsɛ se wo nya mmiensa na woaye obi a wowie pɛ.

416 Na afei, monkae sɛ, bere a Ɖwuɛ no, Ɖdiikan kɔkaa asem no kyereɛ akra a na wɔnni afiase . . . a na wɔwɔ afiase, na ɔdii adanseɛ se na Ɖye “ɔbaa no Aseni no.” Na ɔye “ɔno Ɖbaako no a Henok hunuu no sɛ ɔne N'ahotefoƆ mpem du reba no.” Na ɛsɛ se ɔdi Twerɛnsɛm no ho adanseɛ deɛ na Noa aka ho asem no, na Henok aka no, na deɛ na ateneneefoƆ no aka no, sɛ “Ɖno ne saa Ɖbaako no.” Na ɛsɛ se biribiara hu No!

417 Afei Ɖkɔɔ amanehunukrom, na ɔnyaa owuo ɛne asamando nsafoa firii bonsam hɔ.

418 Ɖsane baa Paradise; na ɔde Abraham, Isak, ɛne Yakob baae, ɛne ateneneefoƆ no; na wɔsɔreɛɛ (Mateo 27), na wɔfirii damena no mu na wɔbaa kuro no mu, na wɔyii wɔn ho kyereɛ nnipa no wɔ kwan no so. Halleluya! Wo na wowo hɔ no!

419 Afei, nanso Ne nipadua . . . Bere a na Ne kra wɔ ha redi adanseɛ kyere wɔn a wayera no, fam ha no ɔregye nsafoa no afiri

bonsam hɔ, na wasane aba na ɔde Abraham ne Isak aba; Na ne kra da mu. . . Na ne kra wɔ fam hɔ a ɔreye, na Ne nipadua da damena no mu. Eno nti na Yesu kaa se. . . Nnipa ka se, “Eye, adɛn nti na Yesu kaa se, ‘Nna mmiensa, mɛnyane no, nna mmiensa Mɛsɔrɛ’? Ono—Owuiɛ wɔ Efiada awia, na ɔsɔrɛɛ wɔ Kwasiada anɔpa.”

⁴²⁰ Nanso monhwe, na eye “nna mmiensa *mu*,” se wo benya nsem asekyere nwoma no a. Efiri se na Onim se Dawid, a ɔwo ngosra no ase no (a eye Honhom Kronkron no ngosra no), ɔkaa se, “Meremma Me Kronkronni No nhunu porɔɛ.” Na onim se eno fa Ne ho. Na onim se eno kyere Ono. Na ɔye Nyankopɔn Kronkronni Baako no, na Onim se porɔɛ hye aseɛ wɔ dɔnhwere aduɔson-mmieniu mu. Baabi wɔ saa nna mmiensa no mu no, na Ofiri hɔ ba bio, efiri se Atwerensem no rentumi nsee.

⁴²¹ Na bɔhye biara a ɛwɔ Hɔ no efa me ho na efa wo ho, eye yen dea!

⁴²² ɔkaa se, “Monsee saa nipadua yi, na mɛsi no nna mmiensa mu.” Efiri se ɔkaa se, “Merennyaa Me kra asamando, nanso Meremma Me Kronkronni No nhunu porɔɛ.”

⁴²³ Na onim se, wɔ nna mmiensa mu no saa nipadua no bɛpue afiri hɔ. Wannɛna nna mmiensa no nyinaa. Daabi, owura, Nokorɛni wannye. ɔtenaa hɔ firi Efiada awia kɔsii Kwasiada anɔpa, na saa nipadua no nkwaɔba baako antumi ampɔɔ.

⁴²⁴ Na Wawu, ɛna wɔahye no aduro, ɛna ɔda hɔ. . . anaase wɔde ntoma akyekyere no, ɛna wɔde no ato ɛda mu. Wɔ saa ɔman hyeehye, asase fɔkyee, ɛbedi dɔnhwere kakraa bi na ɔreporɔ. Wo hwe ayaya-. . . ayayadeɛ, mo nim, ne nipadua, ne hwene abuagum ɛna nnoɔma, porɔɛ firi aseɛ; saa ɔman hyeehye, fɔkyee no. Na anka ɛbɛporɔ, efiri se na eye nipadua. Nanso na Onim, ansana saa nkwaɔba no bɛporɔ no, na Onyankopɔn nam Dawid odiyifoɔ no mu aka se, “Meremma Me Kronkronni No nhunu porɔɛ.”

⁴²⁵ Senea ɔfaa Onyankopɔn Asem na ɔde bɔɔ Ne bra! Afei, saa bɔhye ahodoɔ no mu baako biara a ɛwɔ hɔ a na efa Ne ho no, Onyankopɔn hyee ɛmu baako biara mma. Na bɔhye biara a eye gyedini no dea no, Onyankopɔn bɛhye Ne bɔhye biara mma. Amen. Monya awerɛhyemu se Eye Nokorɛ. Amen. Enti, Ne kra. . .

Mo susu se eye. . . Daabi, eye me ya. Ehefa na na Yesu Honhom wɔ nna mmiensa no mu a na Ne nipadua wɔ ɛda no mu no?

⁴²⁶ Ne Honhom no na ɛwɔ asamando, ɛwɔ fam beaɛ hɔ; na ɔsɔrɛɛ. Na mɛka asem kakra—ketewa bi wɔ ha a ɛbetumi aboa mo bebree. Bere a ɔsɔrɛɛ no, Ne. . . Bere a ɔsɔrɛ firii owuo mu no, na nokorɛni Onwieɛ ɔgyee ho adwuma no. Eye nokorɛ. Na ɛsɛ se ɔte adeɛ no nyinaa ho. Na watua ɛka no awie, nanso saa asamando ehu no, saa damena ho hu no. . . Na eha, bere a Ono—

berɛ a Ɖwuiɛ no, Ɖkɔɔ so ara. Wannyaɛ adwumayɛ da berɛ a Ɖwuiɛ no, Ɖkɔɔ so ara kaa asem no! . . . ? . . . Momfa me yekyerɛ a emfata no nkyɛ me, me susu, nanso Wannyaɛ!

427 Wo renwu da! Wo nipadua no bɛhome kakra, nanso Onyankopɔn bɛnyane no, Ɖhyɛɛ bɔ sɛ Ɖbɛyɛ. Mmom worentumi nsɛɛ sɛdɛɛ Onyankopɔn ntumi nsɛɛ no. Ɛyɛ nokorɛ. Monhwɛ, Ne . . . akyire yi a Ɖwuiɛ no, maa deɛn . . . wawu ama asuafoɔ no. Na w'ada, deɛ na Ɖyɛ ne no. Wɔmaa No daaɛ; te sɛ deɛ Ɖka faa Lasaro ho no, “Merekɔ makɔ nyane no.” Na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn nyane No.

428 Monhwɛ, Ɖkɔɔ so ara wɔ fam hɔ, ɔtoaa so kaa asem no. Na Ɖkaa asem no kyerɛɛ akra a wɔwɔ afiasɛ ha no. Ɖkɔɔ asamando, ɔkɔgyɛɛ nsafoa no firii bonsam hɔ. Ɖbaa n'akyi na ɔkaa asem no bio wɔ Paradise hɔ, na ɔsɔrɛ bio da a ɛtɔso mmiɛnsa no. Ɖbesraa N'asuafoɔ no nna aduannan, na adaduannan no awiɛɛ no, Ɖforo kɔɔ soro; ɛfiri sɛ, biribiara wɔ yɛn so, gyidihunu no ɛne biribiara a aka . . . Ɖtwitwaa gyidihunu biara mu, akyinnyɛɛ biara, na ɔyɛɛ mpaɛbɔ santene firi asase so kɔɔ Animuonyam mu wɔ Ne soro kɔ mu. Ɖkɔɔ soro na ɔkɔtenaa Otumfoɔ No nsa nifa so. Nkonim dini! Nkonimdifoɔ Kɛsɛ No, nokorɛni. Owuo antumi anni Ne so! Asamando antumi ankora No! Asase antumi ankora No!

429 Berɛ a na Ɖwɔ asase so ha no, Wɔdɛ maa no . . . Ɖkɔɔ kuro a ɛwɔ fam paa so ɛne nnipa a wɔwɔ fam paa nkyɛn, na wɔmaa no edin a ɛwɔ fam paa. Ɛno ne deɛ nnipa yɛ maa No. Ɖkɔɔ Yeriko, kuro a ɛwɔ fam paa. Onipa a ɔsua paa na ɛsɛ sɛ ɔforo dua na ɔhwɛ No. Ɛhɔ ne baabi a nnipa de No tooɛɛ. Na ɔyɛ akoo a ɔhohoro-nanho wɔ ɛfie, adwuma a ɛnyɛ koraa a wɔbɛtumi de ama obi. Ɖbaa fam sene obiara. Na wɔfrɛɛ No din a ɛwɔ fam a wɔbɛtumi de ama obi, *Beelsebub*, “abonsamfoɔ hene.” Nnipa maa No edin a ɛwɔ fam paa, beaɛɛ a ɛwɔ fam paa, na wɔdɛ No kɔɔ asamando a ɛwɔ fam paa beaɛɛ a ɛwɔ fam paa.

430 Onyankopɔn maa No so ɛna ɔsoma No kɔɔ Ɖsoro mu Soro, ɛne Din a ɛboro din biara so. Halleluya! Adɛn, na ɛsɛ sɛ Ɖhwɛ na ɔhunu Ɖsoro mpo. W'Ahennwa no boro so wɔ ɔsoro mu Soro. Na Din kɛsɛɛ paa a wɔfrɛɛ no wɔ Soro ɛne asase so na ɛsɛ sɛ . . . wakyekyerɛ abɔ Ne mu. Ɛno ne deɛ Onyankopɔn yɛ maa No. Nnipa de No baa fam paa, ɛna Onyankopɔn de No kɔɔ Soro paa. Ɖno na Ɖwɔ hɔ no, ɔfiri fam paa, kɔɔ Soro paa.

431 Ɖbaa fam paa sɛdɛɛ Ɖbɛtumi de yɛn aba Soro paa. Ɖbɛyɛɛ yɛn, sɛdɛɛ enam N'adom so yɛbɛtumi abɛyɛ Ɖno, Onyankopɔn mma. Ɛhɔ ne baabi a Ɖkɔɔɛɛ. Amen! Hyira Ne Din. Ɖbɔɔ kwan sɛdɛɛ yɛbɛtumi aba, nso, da bi, “Ɛsiane sɛ me te ase yi, mo nso mo te ase.”

432 Oh, ɛnyɛ nwanwa . . . Sɛ onipa nya saa anisoadehunu no a, onipa biara ntumi nkyɛɛ mu da. Wɔabɔ mmɔdɛn akyɛɛ mu mpo, wɔrehwɛrɛ wɔn adwɛnɛ; saa dwom kɛsɛɛ yi: “Oh,

Onyankopɔn dɔ, sɛnea ɔye ɔdefoɔ na ɛho tee! Sɛnea wɔnsusu na ahoɔden wom!” Saa nyiyimu a ɛdi akyire no. . . anaase me gyedi sɛ nyiyimu a ɛdikan no, ɛye: “Sɛ yede adubire po mma, Na ewiem ye krataa a; . . .” Mo nim baabi a na ɛno wɔ? Na watwere no wɔ abɔdamfoɔ no. . . ɔfasuo a ɛwɔ abɔdamfoɔ nteteebea. Onipa biara rentumi nkyere saa Onyankopɔn Dɔ no mu da. Oh, worentumi nka, deɛ ɔye de maa yen. Me, ɛbeyɛ dɛn na wobɛtumi afata biribi baako wɔ hɔ? Ɛye N’adom, ɛfiri mfitiaseɛ kɔsi awieɛ. Na mayera, m’asane, ɛna menni bie, menyɛ papa, hwee nni ho, ɛna ɔnam N’adom so aba na wagye yen nkwa. Oh, me. ɔno Ne. . . ɔno ne m’Awurade. Ɛno ye Ne dɔ, ɛno ye N’ayemyɛ.

433 Afei yewɔ beyɛ simma nson ɛne nsemmisa beyɛ dunnun ɛne. . .

62. Mo susu sɛ ɛye papa ma mmaa sɛ wɔye wɔn ara adwuma wɔ asafo no akyi?

434 Aane. Ɛno ye asemmisa, ɛye a. . . ɛnye twerɛsem asemmisa, nanso. . . Nokɔɛni, meye. Aane, owura, yen nyinaa ye adwumayefoɔ bom. Mmaa wɔ wɔn gyinabere, na nokɔɛni wɔye. Aane, owura. Wo deɛ ye wo ara w’adwuma a wobɛtumi aye nyinaa, na Onyankopɔn bɛhyira wo wɔ saa ho.

Ne nyinaa ye, afei momma yenhwe:

63. Mɛpa wo kyew kyere nyamentasa no mu. Ɛbeyɛ dɛn na ɔba no ɛtumi atena Agya no nsa nifa, ɔredima ɔno. . . akyere Agya no, sɛ wɔnye nnipa mmieniu a?

435 Ɛye, adamfoɔ dɔfoɔ, ɛno ye a. . . ɛno—ɛno ye adiyie. Sɛ Yesu kaa sɛ, “Me ne M’Agya ye Baako a,” ɛnneɛ na ɛbeyɛ dɛn na wobɛtumi aye mmieniu? Wahu? Afei, wɔnye mmieniu.

436 ɔbaa bi ka kyereɛ me bere bi, na na merekyerekyerɛ ɛno mu, ɔkaa sɛ, “Wo ne wo yere ye—ye baanu, nanso moyɛ baako.”

437 Me kaa sɛ, “Nanso, Onyankopɔn ne ɔba no ye sononko firi saa ho, hwe.” Me kaa sɛ, “Wo ahɛ me anaa?”

“Aane.”

“Wo hunu me yere anaa?”

“Daabi.”

438 Me kaa sɛ, “Ɛnneɛ, Agya ɛne ɔba ye sononko; Yesu kaa sɛ, ‘Sɛ wo hunu Me a, wahu Agya no.’” Wahu?

439 Agya no ɛne ɔba no. . . Na Agya no ye Yehowa Adeɛ nyinaa so tumfoɔ (Onyankopɔn) ɔtenaa tenabea bi mu a wɔfrɛɛ no Yesu Kristo, a na ɔye Onyankopɔn Ba a wɔasra no ngo no. Yesu na ɔye Onipa, Onyankopɔn ye Honhom. Na onipa biara nni hɔ a wahu Onyankopɔn wɔ bere biara mu, na mmom deɛ Agya no woo *no* korɔ no na wada No adie. Na ɔye. . . ɔno. . . Ne nipasu, Ne nipasu, Ne Nyameye, deɛ na ɔye biara no, na ɔye Onyankopɔn! ɔnye obiara a ɔsua anaase ɔboro Nyankopɔn so. Nanso, na ɔye

Onipa. Na ɔye Onipa, efie a Onyankopɔn tenaa mu. Ɛye nokorɛ, na Ɔye Onyankopɔn tenabea.

440 Afei, sɛ mope Twerɛsem bi wɔ eno ho a: Onuabarima Neville, sɛ wo bɛma me Ɔhoteni Marko 14:62. Na Onuabaa Wood, wo ma me Efesofoɔ 1:20. Obi foforo wɔ Twerɛ Kronkron anaa? Ɛye, ma wo nsa so. Onuabaa Arnold, wowɔ baako wɔ akyire hɔ anaa? Ne nyinaa ye, wo ma me Asomafɔɔ no nnwuma 7:55. Ne nyinaa ye. Marko 14:62, Onuabarima Neville; ɛna Onuabaa Wood ye Efesofoɔ 1:20; Asomafɔɔ no nnwuma 7:55, Onuabaa Arnold.

441 Ne nyinaa ye, wo wɔ hɔ, Onuabarima Neville? Ne nyinaa ye, kenkan seesei. [Onuabarima Neville kenkane Twerɛsem no—Ɔs.]

[*Na Yesu kaa sɛ, Me ne: na mɔbehunu onipa Ba no sɛ ste tumi nifa, na ɔreba ɔsoro mununkum mu.*]

442 Ne nyinaa ye, afei, monhwɛ kasasin a ɛdikan wɔ hɔ no, Yesu kaa sɛ, “ME NE.”

443 “ME NE.” Na ME NE no ye hwan? Onipa biara nni wiase nyinaa a watumi akyerɛ Ɛno ase da. Mpo ɔno . . . mo a mokenkan nsem asekyerɛ nwoma no ɛne deɛ ɛkeka ho, onipa biara nni hɔ watumi ahunu . . . Ɛye J-v-h-u. Na mpo Hebri nwomanimfoɔ no wantumi ammɔ Ne din da. Saa wira a na ɛrehyɛ no, saa da no berɛ a Ɔhyiaa Mose no, na Ɛye J-v-h-u. Enti wɔbɔɔ Ne din “J-o-h, Yehowah,” nanso Ɛnye “Yehowah.” J-v-h-u, hwɛ, obiara nnim.

444 Na wo ka sɛ, “Ɛye, na Mose ntumi nhunu No yie.”

445 Ɔkaa sɛ, “Hwan na mɛtumi aka?”

446 Ɔkaa sɛ, “Ka sɛ, ‘ME NE’ na ɔsoma wɔ. ME NE.”

447 Afei monhwɛ, *ME NE* ye mprenpren kabea, ɛnye “Na me ye” anaase “Mɛye,” ME NE. Afei, Ɔkaa sɛ, “Yei bɛye nkaeɛdum wɔ awɔɔ ntoatoasɔɔ nyinaa mu: ME NE.”

448 Afei monhwɛ Yesu sɛ ɔgyina ha wɔ afahye no ase saa da no. Wɔkaa sɛ, “Yɛnim seesei sɛ woyɛ bɔdamfoɔ.” Nokorɛ nsem, “Woabɔ dam.” (*Adambɔ* ye “abɔdam.”) “Yɛnim sɛ woabɔ dam. Wo ye Samariani, wowɔ honhommɔne.” (Ɔhoteni Yohane, ti 6 no) Na ɔkaa sɛ, “Afei, woka sɛ wo ye . . . ahu Abraham, na wo ye onipa a wonni mmoroo mfinrhyia aduonnum?” (Ase na wanyini sene Ne mfie kakra, nanso na Wadi aduasa pɛ, mmom N’adwuma.) Ɔkaa sɛ, “Wo kyerɛ sɛ woyɛ onipa a wonni mmoroo mfinrhyia aduonnum, na woka sɛ ‘wohunuu Abraham’? Yɛnim sɛ woabɔ dam seesei.” Wohu?

Ɔkaa sɛ, “Abraham nnya mmaeɛ no, na ME NE.”

449 “ME NE,” Ɔno ne ME NE kɛsɛ no. Ɛha Ɔreka akyerɛ saa Yudafɔɔ yinom bio, hwɛ, “ME NE! Na sɛ mohunu sɛ Mereba wɔ tumi no nifa . . .” Ɛye nokorɛ saa?

450 Monkenkan ɛno bio, onuabarima. [Onuabarima Neville kenkane Twerɛsem no—Ɔs.]

[. . . *na mobehunu onipa Ba no se ote tumi nifa, na reba osoro mununkum mu.*]

451 Kenkan wo dee no seesei, Onuabaa Wood. [Ahoma no so ye hunu. Onuabaa Wood ka se, “Efesofos 1:20?”—Os.] Aane, maame. [Onuabaa Wood kenkan Tweresem no.]

[*A ode ye adee Kristo mu, nyanee no firii awufos mu no tee, na ode no tenaa ono ara ne nifa wo osoro honom.*]

452 Ne nyinaa ye, kenkan wo dee no, onuabaa. Hwe, Eye adekorɔ. [Onuabaa Arnold kenkan Asomafos no nnwuma 7:55—Os.]

[*Nanso ono dee, na Honhom Kronkron ahye no ma, na shwee soro dinn, na shunuu Onyankopon animuonyam, ne Yesu se ogyina Nyankopon nifa,*]

453 Afei, wahu, Ye- . . . Onyankopon ntumi nya nsa nifa kesee, hwe, na Yesu regyina wo Ne nsa nifa so. Ne *nifa* no kyere “tumi no.” Mohu? Yemfa no se, anka se—se anka asafo no hyemase a, anaase anka me ye shwefos bi te saa a, ena Onuabarima Neville faa me gynabea, anka obeye me nifa. Hwe, eno kyere se ono . . . obewo me tumi mu.

454 Afei, Yesu wo Tumi no nifa. Afei, Oka saa, wo Efesofos ha, bere a arekyere mu no, Owɔ Tumi no nifa. “Osoro ne asase so tumi nyinaa” (Okaa se, Ne wusoree akyi no) “wode ama Me. Mewo tumi no nyinaa wo Soro ene asase so. Enti monko nkakyerekyere aman nyinaa, mommo won asu nko Agya no, ene Oba, Honhom Kronkron Din mu, na monkyerekyere won nnooma a Mahye mo no nyinaa; hwe, me ka mo ho bere biara, kosi wiase awiee.”

455 “Tumi no nyinaa a ewo Soro ene asase so.” Ehen ne saa . . . Se nyame bi wo soro ho a oka Ne ho a, onni tumi. Hwe, Onyankopon foforo biara nni ho. “Osoro ne asase so tumi nyinaa” na eye Ne dea. Enti, wahu, “Ogyina nifa so,” (sedee onipa no bisaa asem no), enkyere se . . .

456 Afei monhwe, nipadua no . . . Onyankopon ye Honhom. Aane, dodoo sen na mote ase? Monka se, “Amen.” Onyankopon ye Honhom, Yesu ye Onipa, na Yesu ye Onyankopon a waba honam mu. Yesu na aye . . . Yerentumi nhunu Onyankopon da, hwe, Oye Honhom. Worentumi nhunu honhom. “Onipa biara nni ho a wahu Onyankopon wo bere biara mu.” Na onipa biara rentumi nhu Onyankopon.

457 Na ma me nka yei, “Mo nhunu me da.” Mo nhunu me da wo mo abrao nyinaa mu, na mo nhunu me da. Eye nokore. mo hunu saa nipadua yi a eyi saa onipa yi kyere no, eno wo me mu ha. Afei, saa nipadua yi nni Daa Nkwa, na mmom honhom no wo Daa Nkwa. Saa nipadua yi bewu, nanso ebesane aba bio wo ne nseso so, te se dee ayuo aba ekɔ wura fam. Kristosom gyina owusoree so, enye nhyeaneanmu. Owusoree no; Yesu korɔ no ara na wosie no, Yesu korɔ no ara ena osoree bio. Se wosie wo bera a wo tiri ye-kokoo a, wo de tiri-kokoo besane asore; se wosie wo

berɛ a wo tiri yɛ-tuntum a, wo de titi-tuntum besane asɔre. Hwɛ, ɛyɛ owusɔreɛ.

458 Sɛ wo didi a . . . Me bisaa dɔkota no sɛ, ɛnkyɛrɛɛ, Me kaa sɛ, “Adɛn nti na berɛ a na madi mfinhyia dunsia no . . . Berɛ biara a me didie no, me nkwa yɛ foforo?”

459 Ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ nokorɛ.”

460 Wonya biribi foforo—foforo berɛ biara a wo yɛ . . . ɔno—ɔno honam no beyɛ . . . anaasɛ aduane no ma mogya nkammaa, na saa mogya nkwaɔa no ma wonya ahoden. Saa na ɛma wo tena asɛɛ. Afei, ɛsɛ sɛ biribi wu berɛ biara, sɛdɛ wo bɛtena ase. Da biara, biribi wu: sɛ wowe nam a, nantwie no wui; anaasɛ biribiara a wo die no; na apataa no wui; anaasɛ ɔno—anaasɛ ayuo no wui, na wɔyɛɛ paanoo no; aborɔdwommaa no wui, ɛna ɛyɛɛ aborɔdwommaa no; na ɔno . . . nkwa teɔa biara; wo bɛtumi anam nnoɔma a awuo so nko ara na watena ase.

461 Na wo bɛtumi atena Oniawiesɛ mu esiane sɛ biribi wuiɛ nti: Yesu. Ɛnyɛ sɛ wo dɔm asafɔ nti, ɛnyɛ sɛ wobɔɔ wo asu nti, ɛnyɛ sɛ wogyɛ Kristosom tom nti; esiane sɛ wogyɛ Yesu Kristo Nkwa a ɛkyii mogya no . . . Mogya a wɔkyi maa wɔɔ no, na wo gyee No too mu sɛ w’Agyenkwa no.

462 Afei, monhyɛ no nso, me bisa yei. Mepɛ sɛ me bisa *mo* yei. Monhwɛ yei, ɛyɛ fɛ. Ebia makyerɛkyɛrɛ wɔ ho pɛn (me nnim) wɔ ha; woreka asɛm no baabiara no, wo werɛ firi dɛɛ wo kaaɛ wɔ baabi baako . . . beaɛ bi. Nanso, adɛn nti na, afei . . .

463 Afei, me susu sɛ, Onuabaa Smith . . . Me nnim sɛ ebia na me nim Onuabarima Fleeman dadaaada anaasɛ ɛnyɛ. Ɛna Tryphena, mekaɛ no berɛ a na ɔyɛ abaayewa kumaa no. Wo kae me, berɛ a na meye . . . kumaa bi, tiatia, duruduru; tiri nwi tuntum, akontonokontono. Na meɔ akuturuku. Oh, me susuu sɛ me ne ɔbarima dɛɛmani a me wɔ wiase. “Oh,” Me susuu sɛ, “obiara nni hɔ a ɔbɛtumi abo me. Daabi, owura.” Nanso me—me yɛɛ kwasea wɔ ɛno ho, mo ahu. Nanso me . . . Afei, me dweneɛ sɛ, “Oh, me.” Me susuu sɛ, “Sɛ wo bɛtumi de saa adɛɛ yi ato m’akyi a, anka mede bɛnante abɔntene so.” Nokorɛ, biribiara nha me. Na berɛ biara a me didie no, me yɛ kɛsɛɛ na menya ahoden abɛrɛ nyinaa. Berɛ biara menya nkwa foforo wɔ me mu . . . Medii kabegyɛ, aborɔdwommaa, ɛna adua, ɛna ɛnam, te sɛ dɛɛ meye ɛnne yi. Na menyaa ahoden ne kɛsɛɛ kakra abɛrɛ nyinaa. Na berɛ a menyaa beyɛ aduonu-nnum no . . .

464 Me didi yie seesei kyɛne dɛɛ me dii akane no, mo nyinaa monim me, monim saa. Metumi didi yie seesei, yɛn nyinaa te saa. Nanso adɛn nti na ɛyɛ, Onuabarima Eagen, afei, sɛ megu so ara di aduane papa, aduane bebree, vitamins papa ɛne biribiara . . . Na dodoɔ a me didie no, nkakrankakra na mereye ketewa. Na seesei mereye akɔkora a mabatiri-hwɛ fam, mayɛ atipa, ɛna merefu ɛdwono, ɛna me nsa ho retwintwam, manim atom, mabatiri rekɔ fam, ɛduru anɔpa a ɛyɛ den sɛ mɛsɔre, na . . . Oh, me. Adɛn nti na

ete saa? Sɛ me nkwa yɛ foforɔ berɛ biara a medidi a, adɛn nti na afei ete saa?

465 Sɛ merehwie nsuo afiri kuruwa mu agu perentoa mu, na eye ma duru mfimfini a, na afei sɛ eso firi aseɛ te ɛberɛ nyinaa sɛ anka ɛbɛba soro a; na dodoo a mehwie gu mu no, ntem ara na eso tee. Wo na wowo ho no. Na worentumi nkyere mu abodeɛ nyansape mu sɛ ɛsɛ sɛ wo yɛ a. Nwoma Yei ne adeɛ baako pɛ a ɛkyere sɛ Onyankopɔn ahyɛ ato ho; eye nhyehyeeɛ, Onyankopɔn hunuu yen sɛ yereba.

466 Mo mmarima mpanimfoɔ, ene mo mmaa mpanimfoɔ, ebia mo—mo kununom bi ene mo yerenom bi awuwu, eno nye—eno nha adwene biara. Halleluya! Wowo twamtam no akyi nohoa, wɔretwen, nokore paa, na won aniagyina sɛ wɔbeka mo ho bio. Eye nokore, nokore paa, woyɛ. Won aniagyina sɛ wone mo bebom bio. Twere Kronkron no kaa sɛ woyɛ, akra no a wowo afɔrebukyia no ase resu, “Awurade, enkɔsi daben?” Wohu? Wɔnni won tebea papa mu.

467 Onyankopɔn anyɛ yen Abɔfoɔ da, Oyee yen mmarima ene mmaa. Yɛbeyɛ mmarima ene mmaa berɛ biara, ɛfiri sɛ yeyɛ a— a yɛfiri Onyankopɔn No ara nyansa mu. Yɛbetumi ayɛ mmarima ene mmaa berɛ biara.

468 Nanso edeen na eye? Hwɛ, ebia wo dwene sɛ berɛ a wo nante ko afɔrebukyia no anim no, wo ene wokunu no, mokaa sɛ yɛfa yen ho sɛ mmara kwanso oyere a yaware na yɛbetena saa aware kronkron yi mu, na Onyankopɔn adom ahodoɔ ene deɛ ɛkeka ho, ene w’adansee nyinaa a wo de ma, ɛna mo ntam a mo kaaɛ. Adeɛ a ɛdikan a mo nim, mo firi aseɛ hyɛ no nso, mo baanu no. Na ɔtene, ɛna tiri nwi no hyerɛn; ɛna maame ɛna n’ani ketewa, kɔkɔɔ fɛfɛ, anaase aniwa bluu, anaase deɛ etee biara. Oh, sɛnea wo hwɛ no. Mo pue firii ho, mo hwɛ papa, “Seesei, watene n’abatiri ko akyire”; na berɛ kakra akyi no wɔfirii aseɛ sensɛne ho. Maame benya-dwono wo ne tri mu, ahonhono firi aseɛ ɛna deɛ ɛkeka ho. Na eyeɛ kakra no, ɔwuui, anaa ɔfirii ho kooɛ.

469 Na eye deen? Berɛ a Onyankopɔn hunuu wo sɛ wogyina ho no, Okaa sɛ, “Ene no, eno ne sɛnea me pɛ woo. Ne nyinaa yɛ. Owuo, wo deɛ kɔso, nanso worentumi mfa won nkɔ kɔsi sɛ mɛma wo kwan.”

470 Oh, oh, me dwene Hiob ho. Aane, na Onyankopɔn rehwe fam, na Hiob nim sɛ Onyankopɔn do no. (Na hyɛ no nso ɔrentumi mfa wo.) Okaa sɛ, “Wo anya no wo wo nsam, nanso womfa ne nkwa.”

471 Na afei adeɛ a ɛdikan no monim, abatire firi aseɛ ba fam, na akyire yi no wowu. Edeen na esiie?

472 Afei, wo owusoreɛ mu no biribi baako nni ho a ɛbegyina ho ama owuo. Adeɛ baako nni ho a ɛbegyina ho ama saa asase yi, afiri deɛ. . . Hwɛ, na wo nam Onyankopɔn pɛ so na woreba, na wowo nkwa. Afei owuo sii mu, ɔde wo baa fam. Woredi aduane korɔ no ara ene biribiara, wɔrenom nsuo korɔ no ara, biribiara;

nanso owuo sii mu. Nanso mfonini no afiri aseɛ dada. Halleluya! Wɔ owusaree mu no wo benya nkwa bio. Na owuo biara mma hɔ, anaase owuo nsesoɔ biara, anaase enyini, anaase mmubuafoɔ anaase biribiara. Nea enwuo, yebeɖyina Ne nsesoɔ mu, a ewie pɛ daa. Halleluya. Oh, me . . . Eno beɓa obiara ateateam, titiriw se wo duru me mfie so a.

473 Me mfie a madi ye, me susu se, se wo, dwene ho a, dodoo sene daa. Wo wɔ saa nsesaee no mu, wo hunu. Ono . . . Wo firi aseɛ dwene ho, “Ne nyinaa fa deen ho? Edeen na maye?” Me hwe fam ha, me susu se, “Me, paa nie! Eyɛ, ehe na eka, Awurade? Me nie, mfinrinhya aduannan-nnwɔtwe, mfinrinhya mwienu bio, menya oha fa. Hwew! Me nko ara . . . Monhwe akra ketewaa bi a manya; Mepɛ se menya mpempem ne mpempem ka ho.” Onyankopɔn boa me.

474 Mani awu me ho mpo se mɛba fie wɔ ahomegyee mu. Susu ho, “Oh, otwa no aduru, na adwumayefoɔ sua. Mpempem rewu wɔ bɔne mu da biara, montie wɔn su.” Meda anadwo na mete saa abosonsomfoɔ no se wɔreteam nohoa wɔ asase no so. Senea wɔreba mpem mu, di makyi, na—na wɔgyina wiemhyen agyinaee baabi a ese se asraafoɔ ma wɔko wɔn akyi, se wɔbetie Yesu Kristo asem no.

475 Na eha no yeβetumi asere, na yabɔ ho dawuro wɔ krataa mu ne biribiara a eka ho, na yanya beaee ahodoɔ feɛfe ama wɔn atena ase, anigyee a eye paa ne dwomtoɔ papa, wɔbeba na, “*Ahhh!* Eyɛ, me susu se na ne nyinaa ye, mmom wɔnni me gyidie mu.”

476 Oh, me, eberɛ tenten—tenten—tenten sen na eβetumi adie? Enye . . . enye papa. Na eha yerehwie aduane tɔn oha opepɛm na agu bola kyensee mu, na nnipa no ani begye se wɔbeɖye no. Na woye asase so abodee te se yen ara. Me, yen . . . Eyɛ, eno rentumi nye te saa mmere tenten no.

477 Ne nyinaa ye, afei, Agya no ne Hwan? Agya no ene Oba no ye Baako. Monhwe, wɔ Yohane a Edikan 5:7, Okaa se, “Mmiensa na edi adanseɛ wɔ Soro, Agya no, Asem no (a eye Oba no) . . . Agya, Oba, ene Honhom Kronkron: saa mmiensa yi ye Baako.”

478 “Mmiensa na edi adanseɛ wɔ asase so, a eye nsuo, mogya, ene Honhom.” Eno ne nnoɔma mmiensa a efiri Kristo nnipadua no mu baaee. Wɔhwiree Ne nkyen mu: nsuo pue firii mu, Mogya pue firii mu, “Wɔ Wo nsam na Mede Me Honhom hye.” Wo na wowɔ hɔ no, eno ne nnoɔma mmiensa no. Yeinom mmionsa nye baako, mmom *wɔhyia* wɔ baako mu.

479 Agya, Oba, ene Honhom Kronkron; Yohane a Edikan 5:7, ka se, “Yeinom ye Baako.”

480 “Nsuo, mogya, ene Honhom *hyia* wɔ baako mu.” Enye Baako, na mmom *wɔhyia* wɔ obaako mu. Enti Agya no . . . Na adee baako pɛ a nipadua no betumi aye, Se Onyankopɔn tumi hunu Ne ho, se enam asotwe a saa nipadua no faa mu no, ehɔ ne ntwamu no . . . ntwaremu wɔ hɔ pɛɛ, wo hu. Ehɔ na Ohunu saa Mogya no se

ogyina Ono ene atemmuo no ntam. N'Asem nie, okaa se, "Da a mobedi bie no, da no mobewu." Na Yesu kaa wɔ ha se, "Me. . . Nanso me sii wɔn ananmu. Hwe, me sii wɔn ananmu."

⁴⁸¹ Me kae m'asem adano anadwo no baabi a me hunuu obaa no anisoadehunuu mu na enye koraa na owɔ dan no mu hɔ? Na me rebu no fɔ, me kaa se, "Onyankopɔn, aden nti na wommubu beae no?" Afei Okyerɛ me, hwe. Na me kɔɔ ne nkyɛn ena me ka kyereɛ no deɛ esiie.

Afei, yei ne m'asemmisa a edi akyire.

64. Wo susu se, sedee Twereɛsem no ka no, se Yudafoɔ no beye. . . begye Kristo atom ansana Wɔahwim Asafo no anaa?

⁴⁸² Me—me—me gyedi paa se Wɔbɛhwim Asafo no. . . Yei ye me ara m'adwene, hwe. Na se yewɔ bere a, yebekɔ mu, nanso seesei eye—eye nnɔnkron apa ho. Hwe, me gyedi se Yudafoɔ no begye Kristo adi wɔ Ne Mmaɛ a etɔso mmienu no. Afei monkae, sedee nripa no behunu yei, wɔfiraa yen ani, anaase, wɔfiraa wɔn ani sedee yen ani bebue. Obiara nim, Twereɛsem no kasa fa ho. Eye nokore saa? Paulo ka kyere yen se yen. . . se wɔfiraa yen ani. . . se wɔfiraa Yudafoɔ no ani sedee yebetumi agye Kristo. Wohunu? Na yen ne wuram ngo dua no a wɔnam abaye so de yen afra ahye dua no mu.

⁴⁸³ Afei m'adwene nie, mede rebɛma mo. . . Wɔbisaa me, "Wo dwene. . .?" Afei okwan no nie a me susu se ebesei. Me nnim. Sedee etee biara, mewɔ ahotoso se enam Onyankopɔn adom ene N'ahummɔborɔ so, yebekɔ hɔ; hwe, enam N'adom so, deɛ etee biara. Ebia merentumi nsusu ho, nanso deɛ me susu nie. Me gyedi se yewɔ awieɛ bere no mu. Me gyedi se Amanamanmufoɔ bere no resa seesei ara. Me gyedi se yabene ho paa.

⁴⁸⁴ Na afei Yudafoɔ no; nnɔɔma mmienu nie a enye papa wɔ Yudafoɔ no ho: Wɔfiraa wɔnn ani, wɔantumi anahunu; na esiane se Amanamanmufoɔ no, adeɛ baako nti, mpɛn pii. . .

⁴⁸⁵ Me kasa kyereɛ Yudani bi wɔ Benton Harbor, Onuabaa Smith, na wo nim deɛ okaa kyereɛ me? Ewɔ saa Israelfoɔ beaɛ baako bi. . . saa Israelfoɔ beaɛ bi hɔ. Saa asemmisa fa onifirani bi ayaresa ho. Na okaa se, "Worentumi ntwitwa Yudafoɔ mu wɔ. . . Worentumi ntwitwa Onyankopɔn mu asinasini mmiensa na woremfa No mma Yudani; ma No nye Agya, ɔba, ene Honhom Kronkron." Okaa se, "Worentumi nye saa mma Yudani, yenye abosonsomfoɔ." Okaa se, "Yegye Onyankopɔn baako di." Wohu?

⁴⁸⁶ Na wo kɔye Onyankopɔn mmiensa: Onyankopɔn Agya no, Onyankopɔn Ba no, ene Onyankopɔn Honhom Kronkron no; nokoreni wo ma Yudani anifira wɔ hɔ pɛɛ, efiri se onim deɛ eye. Onim deɛ eye sene saa. Eno ma woye abosonsomni te se de abosonsom tee, wanya nyame mmiensa. Eɛ se se woma wɔn Onyankopɔn korɔ no ara, a onye nyame mmiensa, eye Onyankopɔn korɔ no ara a owɔ dibeaa ahodoɔ mmiensa. Hwe, Onyankopɔn yeɛ adwuma wɔ Agya tebea no mu, ɔyeɛ adwuma

wɔ Ɔba tebea no mu, na Ɔdi dwuma seesei wɔ Honhom Kronkron bere mu. Ɛye Onyankopɔn korɔ-no ara.

⁴⁸⁷ Ɛno nti na wɔhyɛ yen sɛ yemma asu ɛwɔ Agya no, Ɔba, Honhom Kronkron Din mu; ɛfiri sɛ, ɛnye ɛwɔ edin . . . Ɛwɔ *Din* no mu, ɛnye adin; ɛnye adin, anaase ɛwɔ Agya no din mu, ɛwɔ Ɔba no din mu, ɛwɔ Honhom Kronkron no din mu; mmom “ɛwɔ Agya no, Ɔba, ɛne Honhom Kronkron Din mu.” Hwɛ, worehu Onyankopɔn korɔ no ara sɛ wayɛ Kristo. Hwɛ, ɔno ne Deɛ ɔye, ɛrentumi nye kwan foforɔ biara so. Wohu? Na Twereɛsem no . . .

⁴⁸⁸ Na—na afei sɛ mfomsoɔ wɔ yen adiyie ho a, ɛnneɛ na Petro ɛne asomafoɔ no a aka no kyerekyereɛ mfomsoɔ adeɛ; ɛfiri sɛ onipa biara a ɔwɔ Twere Kronkron no mu no wɔbɔɔ no asu wɔ Awurade Yesu Kristo Din mu. Wammɔ onipa baako asu da wɔ “Agya, Ɔba, Honhom Kronkron mu,” ɛye Katolik nkyerekyere. Metumi akyere wo wɔ wɔn ara nsem mu, ɛne wɔn ara nsem asekyere ahodoɔ ne biribiara. Ɛye Katolik gyidie na ɛnye a—na ɛnye Twere Kronkron nkyerekyere. Na onipa biara nni . . .

⁴⁸⁹ Mpo England Hene no wɔbɔɔ no asu wɔ Yesu Kristo Din mu. Ɛbeyɛ mfirmhyia ahansia ɔsomafoɔ a ɔdi akyire no wuo akyi no, bere a na wɔmfɛ no England mpo, na wɔfɛ no “Abɔfoɔ Asase.” Ɛhɔ na ɛfiri, din no mu. Wɔbɔɔ no asu ɛwɔ Yesu Kristo Din mu.

⁴⁹⁰ Deɛ ɛmaa no sakyeraɛɛ, na ɛye akasanoma ketewa bi. Bere a . . . Sɛ metumi adwene ho a, ɛnye Ɔhoteni Angelo. Na ne din de sɛn, seesei? Agabus, Ɔhoteni Agabus, megyedi sɛ na ɛye, Merenkae saa din no, seesei. Nanso, sɛ ɛtee biara, ɔkɔɔ soro hɔ, na ɔnyaa yeinom bi . . .

⁴⁹¹ Wɔfɛɛ wɔn abɔfoɔ ɛfiri sɛ, nnipa no ɛne Asiriafoɔ ɛne dee ɛkeka ho no na wɔn honam ye tuntum, na saa Engiresifoɔ no wɔ tiri nwi fitaa, tenten, a abubu agu soɔ, ne tiri-bruu, Anglo-Sasons, wo nim, aniwa-bruu. Na wɔkaa sɛ, “Wɔte sɛ Abɔfoɔ,” na enti wɔfɛɛ no “Ɔbɔfoɔ Asase.”

⁴⁹² Na ɔno—ɔno Awurade akoo no kɔɔ soro hɔ na ɔreka asem no akyere wɔn hene no, na wɔte abɔnten, ogya kesee bi ho. Na merekenkan ɛho abakɔsem a ɛnkyeree koraa. Na anomaa ketewa bi tui kɔɔ hann no mu na ɔfirii hɔ pueei, na ɔhene no bisaa asem sɛ, “Ehe na ɔfiri baase ɛna ehe na ɔkɔɛɛ?” Wohu? “Ɔbaa hann no mu, na yehunuu no, na ɔfiri kɔɔ esum no mu. Ɛnye saa kwan no so na onipa kɔ?” ɔkaa sɛ.

⁴⁹³ “Nanso ɛdeen na na ɔtee ansana ɔretumi aba ha?” ɔsempakani no kaaɛ, hwɛ. Ɛno na ɛnyaa ɔhene no; na adeɛkyeeɛ no, ɔno ɛna ne fiefoɔ wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Yesu Kristo Din mu. Ɛye nokore.

⁴⁹⁴ Afei ɛdeen? Onipa a ɔdikan a wɔde nsuo petee ne so anaase wɔbɔɔ no asu kwan biara so ɛwɔ “Agya, Ɔba, Honhom Kronkron din mu,” na ɛwɔ Katolik asafo no mu. Mpetee a ɛdiikan kɔɔ soɔ, na ɛwɔ Katolik asafo mu. Ɔhwie a ɛdiikan kɔɔ soɔ, na ɛwɔ Katolik asafo no mu. Matemehe Asafo no bɔ asu bere biara . . .

ewo Twere Kronkron no mu, asomafoɔ no, se wode wo rehye nsuo mu wo asubɔ mu wo Yesu Kristo Din mu. Baabiara. Hwehwe baabi baako a na wɔreye biribi foforo, hwe.

495 Afei, wo yei mu, bere keseɛ yi, Yudafoɔ no ntumi . . . Me bisaa saa rabi, me kaa se, “Rabi, ebeye den ama wo se wobegye adiyifoɔ no adi anaa?”

496 Okaa se, “Megye adiyifoɔ no di.”

497 Me kaa se, “Wo Yisaia 9:6, deen na na ɔrekyere, ‘Se wawo Obabanin ama yen?’ Hwan na na ɔrekasa fa ho no?”

498 Okaa se, “Na ɔrekasa fa Mesaia no ho.”

499 Me kaa se, “Ennee na Mesaia no wɔbewo no anaa?”

500 “Aane, Wɔbewo no.”

501 Me kaa se, “Ennee se ese se wɔwo No a, Owɔ a . . . Obenya maame.”

502 “Aane, ese se Onya maame. Na ese se Onya agya, nso,” okaa saa.

503 Me kaa se, “Nokore paa. Na ebeye den ama wo se wobegye adi se eno renye . . . saa Onyankopɔn Yehowa Keseɛ no a Obuee Po Kɔkɔɔ mu no, wɔrentumi nwo saa Abɔfra yi wo awoɔ kronkron so?” Wohu? Ono na wɔ ho no.

504 Okaa se, “Mmom worentumi mma No nye anyame mmiensa.”

505 Me kaa se, “Onye anyame mmiensa.” Me kaa se, “Abusuabo ben na Mesaia no ne Onyankopɔn wɔ?”

506 Okaa se, “Obeye Nyankopɔn.”

507 Me kaa se, “Afei wanya no. Afei wanya no, Oye Onyankopɔn.” Saa pɛpɛpɛ.

508 Afei ɔbɔɔ mmɔden se ɔbeka akyerɛ me, okaa se, “Eye, saa ɔbarima yi ye owifoɔ, saa Yesu yi a ɔfiri Nasaret no. Na oye owifoɔ.”

509 Me kaa se, “Rabi, eyee den na na Oye owifoɔ?”

510 “Eye,” okaa se, “wo ara wo twerensem kaa saa se ‘Okoɔ aburofuɔ no mu wo Homeda da, na ɔfaa aburoo.’”

511 Me kaa se, “Afei, rabi, wo nim papa . . . fa Twereɛsem no ho sene saa. Wo ara wo twerensem ka se mmara ma ho kwan, ‘Eye mmara se onipa beko na wadi aburoo dodoɔ a ɔpe, nanso ɔmfa bi nhye ne botɔ mu na ɔmfa nko.’ Wo ara wo mmara, rabi no.”

512 Na ɔgyinaa ho kakra, ɔno—ɔno—ɔgyee no diie, efiri se ɔno—ɔdii adanseɛ. Okaa se, eyee kakra no, okaa se, “Eye, edeen—edeen na eyee Yohane ani . . .” Okaa se, “Eyee den na wo yeeɛ?”

513 Me kaa se, “Wo Yesu Kristo Din mu.”

514 “Uh.” Ono— na ɔnnim; okaa se, “Eye, worentumi ntwitwa Onyankopɔn mu asinasini mmiensa.”

515 Me kaa se, “Na ɔye Yehowa a ɔreda no adi wɔ honam mu, Rabi. Ono . . . Eno ne deɛ na ɔye, na ɔye Yehowa a ɔwɔ honam mu. Ono Ara nnipa din, na eno ne ɔgyee Din, efiri se din foforo biara nni Ɔsoro ase a wɔde ama wɔ nnipa mu a ebetumi agye nkwa, gyese enam saa onipa ɔgyee Din no so: Awurade Yesu Kristo. Eye nokore. Na ɔye Onyankopɔn, ɔye Onyankopɔn, Ɔbeyɛ Onyankopɔn daa, eye nokore pɛpɛpɛ, Awurade Yesu Kristo.”

516 Afei, megyedi se enrenkye Amanamanmufɔɔ asafo no . . . Amanamanmufɔɔ asafo nipadua no rebewie. Apono no a eɛda . . . Yesu kaa se, wɔ Mateo 24, (Mɛfa saa Twereɛsem baako no simma), Ɔkaa se, “Wɔbetwi afa Yerusalem fasuo no so akɔsi se Amanamanmufɔɔ bere no bewie.”

517 Afei monhwɛ. Yen Awurade Yesu na ɔde maaɛɛ, wɔ Mateo 24, se wɔbeyi Yudafoɔ no afiri mfonini no mu. Daniel kaa se, wɔ adiyifoɔ dada no mu, ɔkaa se nnawɔtwe aduɔson na wɔahye, ama Yudafoɔ no. Na Mesaia no beba (Ɔberempɔn no) na ɔbehye nkɔm wɔ nnawɔtwe a etɔso aduɔson no mfinmfini, a na eye mfinrinhyia nson no, wɔbetwa No atwene wɔ mfinimfini. Monhwɛ senea na ewie pɛ ye, Yesu kaa asem no mfinrinhyia mmiensa ene fa pɛpɛpɛ ena wɔbɔɔ no asennua mu. Nanso mmiensa na ewɔ hɔ . . . Eno baa mu pɛɛ wɔ asemmisa foforo yi mu ha. Mfinrinhyia mmiensa-ena-a-ɛfa na wɔahye ama won, ama Yudafoɔ no. Eɛ se eye.

518 Afei se wɔbɛfa Adiyisem, ti 7 no a, Yohane hunuu Yudafoɔ mpem ɔha ne aduannan ne nnan a wɔsɔ won nyinaa ano, afiri Israel mmusuakuo dummienu no mu. Mohunu deɛ merekyere no? Nso ebɛsi akyire yi, wɔ mmaɛɛ no mu.

519 Afei monhwɛ senea eye fe fa, ansana yawie seesei. Monhwɛ senea—senea erekɔ so hyia. Afei, saa Yudafoɔ no esum akata won so.

520 Afei, saa Yudafoɔ a wɔwɔ ha yi, won mu dodoɔ no wɔ ha, wɔye . . . monim senea wɔteɛ, wɔkura wiase ahonyadeɛ. Na wɔye—wɔye sika nkurofoɔ, na eno ne deɛ wɔbetumi aye afiri mu nyinaa, hwe; na wɔye ahomasoɔ paa, na biribiara mfa won ho, na wɔrentie. Nanso, enye won a na Ɔrekasa fa ho no, se mɔbehye no nso a.

521 Afei, Amanamanmufɔɔ no . . . Afei monhwɛ, mfɛɛ mmiensa-ene-a-ɛfa aka wɔ hɔ ama saa Yudafoɔ yinom. Afei, Yesu kaa se Amanamanmufɔɔ no betiatia kuroɔn Yerusalem no so de akɔsi Amanaman bere no . . . (Afei, mo nkurofoɔ no a mongye mmere ahodoɔ nni no, eno nso e?) . . . Kɔsi se Amanaman bere no bewie duru. Na se Amanaman bere no wie duru a (Amanamanufɔɔ bere no awie duru), afei wɔde kuro no besane ama Yudafoɔ no. Na Yesu kɔɔ so ara kaa se awoɔ ntoatoasoɔ no . . . Ɔkaa se, “Se mo pue kɔ na mohunu borɔdɔma dua no se erefefe a, ne nnua foforo nyinaa se erefefe a,” ɔkaa se, “mohunu se ahuhuro bere anya abɛn.” Ɔkaa se, “Saa ara na mo nso se mohunu se saa nnoɔma yi reba a, monhunu se bere no abɛn, ewɔ pono no ano; na nokore me

kakyerε mo sε saa awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam gyese ne nyinaa aba mu ansa.”

522 Afei, wɔhwɛhwɛ no wɔ saa awoɔ ntoatoasoɔ no mu, “Eno ne deε na Ɔrekasa fa ho no.” Enye saa koraa!

523 Montie! Ɔkaa sε, “Awoɔ ntoatoasoɔ no a wɔhunuu borɔɔɔma dua no sε εrefefe no.” Afei monhwε, Ɔkaa sε, “Bobe dua no, εne nnua foforo no nyinaa.” Afei, wɔ nsem foforo mu no, “Nkanyan besii wiase nyinaa wɔ bere no mu.” Afei monhwε saa nkɔmhyε yi, senea eye adwuma na εkabom wɔ pɛyε mu. Afei monhwε. “Nnua afororo no nyinaa refefe, rekanyan.” Dua, bere a εrefefe no, eye nkanyan. Eye nokorε saa? Afei, obiara nim, odiyifoɔ kyerekyerεfoɔ no, sε borɔɔɔma dua no na eye Yudani no bere biara. Yenim saa. Eye Yudani no. Afei ɔno. . .

524 Na monhwε Yoel, bere a ɔfaa mu no, ɔkaa sε, “Deε aketekiye adi aka no, ntutumme adi; deε ntutumme adi aka no, mfuntie adi; na deε mfuntie adi. . .” Sε mohye no nso a, εno ye nwewemmoa korɔ no ara, akwan hodoɔ a εsono εmu biara: aketekiye no, ntutumme no, mfuntie. Ne nyinaa ye nweweboa korɔ no ara, eye akwan hodoɔ wɔ ne nkwa mu a εsono εmu biara. Afei monhwε, saa nweweboa korɔ no ara firii aseε wewee saa Yudafoɔ dua no ho, buu no too fam, na ɔfirii aseε wewee εna wɔwee εna wɔwee εna wɔwee kɔsi sε eyeε dunsini; mmom afei ɔkaa sε, “Mede besane ako ne tebeam,’ Awureda na ɔsee, ‘mfirinhyia dodoɔ a saa ntutumme no diisε no. Na Mema Me nkurɔfoɔ aye anigyεe.’” Wahu? Afei, wɔawe dua no ama no aye sini. Wɔde Amanamanmufoɔ no hyεε ho, εno ye nokorε. Ne nyinaa ye, εsε sε yeεso aba.

525 Afei sε awieε bere no duru a, bere a yerekɔ awieε no (sε me hunu no yie a), ɔno Asempa no ye: εsε sε nkanyan kesεε bi kɔsoɔ.

526 Afei, na monim sε Yudafoɔ frankaa no na eye frankaa a akyerε paa wɔ wiase anaa? Na adahɔ a εnye adwuma mfirinhyia mpem mmienu ni, εkyεne saa, εbeyε mfirinhyia mpem mmienu aha-nnum ni. Yudafoɔ frankaa No, saa ntweaso-nsia Dawid nsoromma no, anhim da mfirinhyia mpem mmienu aha-nnum ni; εfiri bere a wɔfaa wɔn kɔɔ Babilon no—no. Na afei, esiane sε Roma Ahennie no bedii wɔn soɔ no (na Mesaia no baasε na wɔpoɔ No), na wɔpete kɔɔ asase so mframa nnan no mu. Nanso na monim, wɔ Kɔtɔnimaa da a εtɔso 6 no, 1946, saa frankaa no sane baa Yerusalem bio anaa? Na monim, εwɔ Kɔtɔnimaa da a εtɔso nson no, 1946, Awurade Bɔfoɔ no yii ne ho kyereε me (da a εtɔsoɔ no) wɔ soro ha, na ɔsoma me kɔɔ wiase nyinaa sε memfa nkanyan mmra? Adekyεε a εdi soɔ no anɔpa! Bere a saa frankaa no wɔmaa so wɔ Yerusalem no, bere a na owia no rekɔtɔ saa awia no, Awurade Bɔfoɔ no yii ne ho adi wɔ United States ha saa bere korɔ no ara mu. “Sε mohunu borɔɔɔmaa dua no ne nnua a aka no sε wɔrefefe a!”

527 Dodoɔ ƙɛn na mokae Nsoromma no a na ɛsɛne fam ha wɔ Ohio Asubontene no so no, mfie pii a atwam no, bere a Ɔkaa sɛ . . . Ne mfonini bi wɔ ha nso, bere a Ɔbaeɛ no. Ɔkaa sɛ, “Wo Nkransɛm no beko adi Mmaeɛ a ɛto so mmieniu no anim, sɛdeɛ Yohane dii Mmaeɛ a ɛdikan no anim no.” Na, monhwɛ, nkanyan a afa wiase nyinaa. Mpɛm du ahodoɔ mpɛm ɛne mpɛm, ɛne nkanyan kɛsee bi.

528 Mmaranimfoɔ no nyinaa, ɛne afoforo no nyinaa a wɔwɔ ɔman no mu, ɛne asɔre akɛsee no kaa sɛ, “Billy Sunday nna No aba awieɛ.” Nanso bere a wɔhunuu sɛ asafo no firii aseɛ sɛ ɔrenya nkanyan no (nnipa mpapahwekwaa no), na ɛsɛ sɛ wɔyi wɔn anim. Charles Fuller na na ɛsɛ sɛ ɔgyina ho, nanso na wanyini paa; enti wɔne Billy Graham kɔɔe. Na Onyankopɔn faa Billy Graham, anaase, Baptis asafo no na ɛyɛɛɛ, na wɔn nyinaa twaa ne ho hyiaae. Na Billy Graham nnuru Onuabarima Neville ɛfa wɔ ɔsenkafoɔ, enti sɛ obi ye ɔsenkani no, ɛnye . . . daabi, ɛnye saa kwan no so. Nanso ɛye deen? Na ɛsɛ sɛ wɔyɛ, ɛye ekuo, ɛna obiara ahya wɔ mu, wɔaboa wɔn ano. Billy ka adekorɔ no ara bi. Hwɛ, na ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Na ɛsɛ sɛ wɔyɛ de hyɛ Onyankopɔn Asem no mma. Na wanni Honhom a wɔde boa wɔn ho ano hyia, enti na ɛsɛ sɛ wɔboaa wɔn ho ano hyia wɔ Asem no ho; enti wɔyɛɛ saa. Na Billy ye Asem no senkafoɔ, ɛna ɔhopɛfoɔ, na wɔboaa wɔn ano hyiaa ne ho; enti ɛno maa nwunuwunu no nyinaa kɔɔ wɔn nhيامu no ase. Na nyankoma No, ɔde Nyankoma ayaresa, ɛne tumi ɛne adwuma ɛne deɛ ɛkeka ho, nam Onyankopɔn anwanwadeɛ so, de yei . . . Asafo no, Ayeforo a wɔahwim wɔn a wɔwɔ Ngo wɔ Ne kanea mu, ɛde No awura nkanyan ase. Mohu? Na asafo nwunuwunu no nyaa ne nkanyan. Na ɛha na Israel ɛrefa wɔn nkanyan mu.

529 Mewɔ ɔhwɛ mfonini bi a wakyere agu ahoma so wɔ me fie seesei ara, *Simma Mmiensa Kɔsi Anadwo dasuo mu*. Na yeɔwɔ saa Yudafoɔ no mfonini bi a wɔreba mu. Wɔreba mu; mo hunuu no wɔ *Look* koowaa nwoma mu. Na ahɛn no, wayeyɛ mma, wɔfri Iran reba ɛna fam ho; saa Yudafoɔ no a wɔnnim da sɛ Yesu wɔ asase soɔ, wɔde wɔn kɔɔ Babilon ho. ɛno ne deɛ na wɔnim nyinaa. Wɔfuntumii . . . mohunuu no wɔ *Look* koowaa nwoma mu anaase *Life* ɛna wɔn, baabi a wɔde nnua nnoɔma funtumiiɛ. Na bere a wɔhunuu saa wiemhyɛn no sɛ wɔreba mu no, wɔsusuu sɛ, “Yei ne no,” ɛfiri sɛ Onyankopɔn ka kyereɛ wɔn sɛ “wɔbɛwɔ fam ho, na wɔbɛsoa wɔn asane aba Yerusalem wɔ akɔdeɛ ntaban so.” ɛye nokorɛ. Wɔn na wɔwɔ ho no. Na Yudani no kaa sɛ, “Yei ne no.” Wɔtuu anammɔn, na yenya wɔn mfonini ne wɔn ara nne, na wɔbisabisaa wɔ nsem; wɔfiri ewiase nyinaa. Ebinom de wɔn a wanyini no ahɛhyɛ wɔn akyi, na ebinom ani afira na wabubuo. Na wɔrefiri ahɛn mu firi wiase mmeamea, wɔreba mu.

530 Na wɔfiri aseɛ sesa aboɔ wɔ mmɔto mu, afiri fam; na ɛnne wɔanya asutire mu nsuo, a ɛye paa, kuaye man kɛsee a ɛwɔ wiase. ɛpo a Awuo No ahonyadeɛ wɔ mu sene ewiase a aka no nyinaa

dee a wode abom. Yudafoɔ No asane reba wɔn akyi; wode asuma Amanamanmufoɔ no, nanso wɔregu nhyerene te se nhwiren.

531 Wɔka kyerɛe wɔn se—se Yudafoɔ no, wɔkaa se, “Moresane aba mo akyi abewu wɔ mo asase so.”

532 Wɔkaa se, “Yeresane aba abehwe Mesaia no. Ehe na Ɔwɔ? Eɛe se ɔwɔ ha.”

533 Onuabarima, se wo hunu borɔɔɔma dua no se ɛrefefe a, Ɔkaa se, “Awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam kɔsi se yeinom nyinaa behye mma.” Monhwe nkanyan no wɔn a wɔdi nhyehyɛe soɔ no mu. Monhwe nkanyan no wɔ Asafo no mu. Monhwe nkanyan no se ɛreba wɔ Yudafoɔ no mu, wɔrehwe Mesaia no mmaeɛ no. Asafo no, Asafo a Honhom-ahye no mma no, Ayeforɔ no a ɔka no ho . . . mmabunu no a wɔwɔ ngo wɔ wɔn kanea mu no na wɔbɛko Ayeforɔhyia Adidie no aseɛ.

534 Yudafoɔ no bɛka se, “Yei ne no. Eho na yen Nyankopɔn no a yatwen no no wɔ.” Eho ne baabi a mo mpem ɔha aduannan-nnan no wɔ . . . saa Russelloɔ no dii afra wɔ mu. Eho na saa Yudafoɔ no a wɔbɛgye No no wɔ. Wɔkaa se, “Yen Nyankopɔn no a yatwen no no na ɔwɔ ho no.” Wɔbɛhu No, wɔbɛka se, “Ehe na Wo nyaa saa firiiɛ? Wo nyaa saa kutwa yinom a ɛwɔ Wo nsam yi firii he?”

535 Ɔkaa se, “Menyaa no wɔ Me nnamfonom fie.” Eye nokore, “Me nnamfonom Fie.”

536 Edeɛn na Ɖbeyɛ? Amanamanmufoɔ Asafo no wode wɔn bɛko Animuonyam mu na Ayeforɔ no beware Kristo.

537 Eɛe den na Yosef yii ne ho adi kyerɛe ne nkurɔfoɔ no? Ɖmaa Amanamanmuni biara firii n’anim. Nokore ni ɔyɛɛɛ. Edeɛn na ɛbeyɛ ɔbaa no asefoɔ no? Ɖtweaseɛ no puu nsuo firii nanom se ɔbedi ako; Yesu kaa se, “wɔbeto wɔn agu esum kabii mu, na eho na esu ne agyadwoɔ ne setwere wɔ,” ɔtaa don keɛɛɛ ene sɔhwɛ pii beba Amanaman asafo no so.

538 Edeɛn na afei ɛbesie? Se nipakunkum no ba a, bere a Onyankopɔn ayi biribiara afiri Yudafoɔ no mu nohoa no, Yesu besane aba sedee Yosef yɛɛɛ no. Bere a wotee Yosef no, bere a ɔpamoo ne bammɔfoɔ nyinaa ene biribiara a eka ho no, na ɔhunuu Benyamin kumaa no ene wɔn se wɔgyina ho, na wɔresakyera wɔn adwene se wɔkumm Yosef. Wɔsusuu se wɔakum Yosef, na ɔno na ɔgyina win anim no. Ɔkaa se, “Me ne Yosef. Me ye mo nuabarima.”

539 Afei wɔn ho wosoee yie paa, “Ɖye Yosef. Afei yenim no.”

540 Bere a Ɖbɛka se, “Me ne Yesu. Me ne Mesaia no.”

541 Wɔbɛka se, “Oh, me, afei edeɛn na yeɛbenya!”

542 Wɔyɛɛ ne nyinaa maa Onyankopɔn animuonyam. Erenye se Ɖno . . . Eɛe, na wɔtumi te se ɔreteam wɔ Farao ahenfie ho, Yosef a ɔresu ma wɔn.

543 Twen kɔsi se Yesu behunu saa Yudafoɔ no a na eɛe se Ɖɔɔ wɔn anifira ma Amanamanmufoɔ nya akwanya na wɔba mu, eno beye dɔnhwere baako, mereka akyere mo. Ɖɔɔyi saa Yudafoɔ no, monha mo ho, saa Yudafoɔ no benya nkwa. Aane, owura, eɛe se me wɔ ho. Na eno ne m'adwene wɔ ho, mentumi nhu no baabiara wɔ Twereɛem no mu. Eɛe se mo kora wɔn mmiensa bom, bio.

544 Eɛe se mo kora ɔno—ɔno mmaabunu a wɔreda no, asafo no—no ma ye saa ara, eye ano nko ara, hwe. Eɛe se wo nya asafo no. . . Eno ye, Yudani no kane, Yudani no kane, a ɔye obi a n'ani afira retwen wɔ ehyee no so. Eɛe mo nya anammɔn a etɔso no, a eye mmaabunu a wɔreda no, na wɔye nyaa, na wɔpuee na wɔkɔ asɔre, na wɔkɔ kaa asɔre no ho, na wɔye nnipa papa. Afei na eɛe se wonya Asafo no, honhom mu, Ohwim no, Ayeforo no, na ɔgyina ho no. Saa nkurɔfoɔ mmiensa yi, worentumi. . . wɔnnii afra, enye ketekete koraa. Wɔn nyinaa nye ade korɔ. Enye Yehowa Adansefoɔ se wɔreka se, “mpem ɔha ene aduannan-nnan ye Ayeforo no”; eno ye mfomsoɔ. Eno ne Yudafoɔ no, hwe. Ayeforo bi wɔ ho, Yudafoɔ no, ena mmaabunu a wɔreda no. Na monya wɔn nyinaa, na mo ka se, “Eye, wɔn nyinaa ye mmiensa wɔ beaɛ sononko.” Wɔn nyinaa, nnipa kuo ahodoɔ mmiensa. Nokore, wɔrentumi.

545 Afei se Yesu sane ba asase so a. . . Yudafoɔ no, na wɔye deen? Ayitotofoɔ wɔ asɔrefie. Na se Yesu sane ba a, Ɖno *ne* Ayeforo no na eba. Yesu ba mprensa: Ɖbaae bere a edikan se *ɔregye* N'Asafo, Ɖba bere a etɔso mmienu se *ne nsa beka* N'Asafo, Ɖba bere a etɔso mmiensa *ɔne* N'Asafo. Wohu? Pɛpɛpɛ. Enti ne nyinaa ye mmaee kɛsee baako a ewie pɛ, ne nyinaa ye Onyankopɔn kɛsee baako a ɔwie pɛye; ne nyinaa ye Kristo kɛsee baako a ɔwie pɛ; asafo kɛsee baako a ewie pɛ, ɔgyee kɛsee baako a ewie pɛ, . . . biribiara; eba nyamentansa, nanso ne nyinaa wɔ Ɖbaako mu. Wohu? Enye nnipa mmiensa, enye *yei* mmiensa; eye Onipa baako, Asafo baako, Nipadua baako, Kristo baako, Awurade baako “wɔ mo nyinaa mu, na ɔfa mo nyinaa mu” ene deɛ ekaho te saa. Ne nyinaa baako!

546 Awurade nhyira mo. Mama mo akyere yie.

547 Se eye Awurade pɛ a, afei, se mesane ba bio anadwo kakra a, anaase Kwasiada anadwo anaase biribi te saa, se ɔhwɛfoɔ a ɔwo ha yi nni biribi wɔ n'akoma so a, meɔ mɔnden se mema yeinom ho mmuaee wɔ ha. Oh, ɔhopefoɔ bi wɔ ha. Dodoo sen na wɔpe se wɔtie wɔn? Oh, medɔ wɔn. Mmoma me nko mu bio, ntemso, ansana yebedane ɔsom no ama ɔhwɛfoɔ no.

548 Montie yei:

Ehen na aboo no tua-. . .? Edeɛn na saa aboo no gyina ho ma wɔ Adiyisem, 21? Eno ye papa baako.

Kyere ateasefoɔ nnan a wɔwɔ Adiyisem 5 no mu. Ɖfoforo papa baako wɔ ha.

Hwanon ne mpanimfoɔ aduonu-nnan no? Ɔfoforɔ papa baako wɔ ha, hwe.

Ɛdeen na na ahoma kɔkɔɔ no a ɛwɔ Gyenesi 38 no kyere? Mokaɛ, ɔkɔfaa ɔno ara na-se-baa ɛna ɔne no tenaa se odwamanfoɔ; na ɔkaa ɛboɔ no na ɔpuee; na afei bere a abɔfra no baaɛ no, wɔde asaawa kɔkɔɔ no kyekyeree ne nsa (ɔpueei na afei ɔsane baa mu), ɔno—ɔno deɛ ɔdi hɔ no ba gyaa no. Oh, ɛno ye papa baako; nokorɛ ɛye.

Akyɛdeɛ bɛn na wɔde bɛma ɛfa adansefoɔ no wuo ho, wɔ Adiyisɛm 11? Ɛno ne bere a Mose ɛne Elia sane ba de nkanyan ma saa mpem ɔha ɛne aduannan-ahannan no.

Ɛdeen ne akyɛdeɛ no? Monhwɛ deɛ wɔye, ɛno ye ɔhoɛfoɔ.

Ɛhefa na ahotefoɔ no bɛwɔ mƒirinhyia apem-baako-akyi no... (papa baako wɔ hɔ, abarimaa. Ɔbeyɛ...)**...wɔbɛdi hene? Nɔpadua bɛn na wɔbɛnya?**

Sɛn na yɛɛbu abɔfoɔ atɛn?

Adɛn nti na nwi ha abɔfoɔ no wɔ Korintfoɔ a Ɛdikan? Wɔ Korintfoɔ a Ɛdikan nwoma no mu. Yeinom ye papa, ɛye paa.


⁵⁴⁹ Awurade nhyira mo. Mewɔ anidasoɔ se Awurade bɛma yen kwan ama yahyam na yasusu yeinom ho, ne nyinaa ye N'animuonyam. Yebetumi ne wɔn nye adwene korɔ wɔ wɔn nsusue no ho; nanso meka biribi baako, se mo nyinaa nya anigyee se moretie wɔn sɛdeɛ merekasa fa wɔn ho no a, yɛwɔ bere nwanwasoɔ bi. Amen. Amen.

⁵⁵⁰ Ne nyinaa ye, Awurade nye mo yie paa seesei. Momma mo werɛ mfiri ɔsom no. Onuabarima Neville kasafidie so dawubɔ no, afei, ɛno wɔ WLRP, Memeneda anɔpa nnɔnkron; Neville nnipa nnan a wɔbom to dwom, na menim se wɔbeyɛ mo yie, mo mmue na montie wɔn. Na se metumi a, se mesane ba makyi ntem a, anaase me hunu se mereba makyi a, mɛfrɛ me yere; se Awurade ma me kwan se me nkɔhwɛ Onuabarima panin Bosworth. Me... Mo nyinaa... na mesane aba Kwasiada anadwo.

⁵⁵¹ Awurade No nye mo yie seesei. Na onuabarima, ɔhwɛfoɔ, bra ha simma; na ma no mfa ɔsom no. Na:

Momma mo werɛ mfiri abusua mpaebɔ no,
 Yesu pɛ se ɔhyia mo wɔ hɔ;
 Ɔdwene mo biribiara ho,
 Oh, momma mo werɛ mfiri abusua mpaebɔ no.

⁵⁵² Mope saa? Dodoɔ sɛn na mo bɔ mpaɛɛ wɔ mo ara mo fie? Momma yenhwe, ne nyinaa...nyinaa...Ɛye paa, mommene Onyankopɔn. Monye papa, mmɔfra nkumaa, Onyankopɔn behyira mo.

Ne nyinaa ye, Onuabarima Neville. 

57-1002 Nsemmissa Ene Mmuuaeε Hebrifoε Ɔfa II
Branham Tabernacle
Jeffersonville, Indiana U.S.A.

ASANTE TWI

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Suayɛ Tumi Ho Nkaebɔ

Ɛho tumi nyinaa yɛ twerefoɔ no dea. Saa nwoma yi wobɛtumi atintim no aƒidie so wɔ ɛfie afa anaa sɛ wo bekyekye, a worennye sika, sɛ biribi a ɛbɛma Yesu Kristo Asempa no bɛtrɛ. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ aƒidie biara mu, nkyerɛ aseɛ nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsrɛsrɛ sika wɔ bere a wo nyaa akwanya krataa a ɛfiri Voice of God Recordings®.

Sɛ wopɛ ho nsem anaa nnooma bi a ɛwɔ ho a, me serɛ sɛ twerɛ kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org